

Samuel fe agbalē evelia

David se Saul fe ku

¹ Le Saul fe ku megbe la. David trɔ va Ziklag le esime wòḍu Amalekitowo dzi vɔ megbe eye wònɔ afi ma n̄keke eve.

² Le n̄keke etɔ̄a gbe la, ame aḍe tso Saul fe asaḍa me efe awuwo vuvu eye ke nɔ tame n̄. Ede ta agu eye wòbɔbɔ ḍe David n̄kume kple bubu.

³ David biae be, “Afi ka n̄etso?”

Eḍo eḅu be, “Mesi tso Israel fe asaḍa me.”

⁴ David yi edzi be, “Nya kae dzɔ? Gblɔe nam.”

N̄utsu la ḍo eḅu be, “Ava si ameawo eye wo dometɔ gedewo ku. Saul kple via Yonatan h̄a ku.”

⁵ Tete David bia ḍekakpui si tso du la ve n̄ la be: “Aleke n̄ewɔ nya be Saul kple via Yonatan ku?”

⁶ Ḍekakpui la ḍo eḅu be, “Menɔ Gilboa to la dzi eye mekpɔ Saul wòtɔ eḍokui ḍe efe akplɔ nu le esime futowo fe tasiad̄amwo nɔ to ḍem ḍee.

⁷ Esime wònye kɔ la, ekpɔm yɔm eye mebiae be, ‘Nu ka mawɔ na wò?’

⁸ “Ebiam be, ‘Ame ka n̄enye?’

“Meḍo eḅu be ‘Amalekitɔe menye.’

⁹ “Tete wògblɔ nam be, ‘Va, tsi tsitre ḍe gbonye eye n̄awum! Meḍo kudo nu gake agbe gale menye ko.’

10 “Ale mete ɔe enu hewui elabena menyae be ale si wòdze anyii la, magano agbe o. Mede fiakuku la le ta ne kple aboga si wòdo eye metsɔ wo va afii na nye afeto.”

11 David kple efe amewo dze wofe awuwo esi wose nya sia.

12 Wofa konyi, fa avi eye wotsi nu do va se ɔe fiẽ ɔe Saul kple via Yonatan kple Yehowa fe avako kple Israel fe afe la ta elabena wotsi yi nu.

13 David bia ɔekakpui si gblo nya la ne be, “Afi ka nɛtso?”

Ɖekakpui la ɔo enu be, “Amalekitɔ aɔe si nye amedzro la fe viɔutsue menyee.”

14 David biae be, “Nu ka nɔti mɛvɔ o eye nɛdo wò asi ɔa wu Yehowa fe amesiamina la?”

15 Enumake David yɔ efe amewo dometo ɔeka eye wògblo ne be, “Yi, nàfu nui fu anyi!” Ale wòyi ɔafu nui fu anyi eye wòku.

16 Elabena David gblo ne be, “Wò bu ava wò nɔto wò ta dzi. Wò nɔto wò nue ɔu ɔasefo ɔe nɔwò esi negblo be, ‘Mewu Yehowa fe amesiamina la.’”

David fa Saul kple Yonatan

17 David kpa konyifaha sia tso Saul kple via Yonatan nu

18 eye wòde se na Yuda nɔtsuwo be woafia anɔtro fe konyifaha sia abe ale si wonloɛ ɔe Yasar fe agbalẽ me ene.

19 “Oo, Israel, wò nɔtikokɔe

Nye ekema wowu ɔe wò towo dzi.

Aleke kalɛtoowo tsi ava ale!

20 “Migagbløe le Gat o;
 migade gbefãe le Askelon fe ablowo dzi o.
 Ne menye nenema o la, Filistitowo fe vinyonuwo
 akpo dzidzo eye bolotowo fe vinyonuwo atso
 aseye.

21 “Oo, mi Gilboa towo,
 zãmu alo tsi magadza de mia dzi o,
 eye miafe anyigbawo magawo nuku o.
 Elabena afi ma, wodo gu kalẽto fe akpoxonu le,
 Saul fe akpoxonu le abe de womegasi ami
 de enu o ene.

22 “Yonatan fe anutro metro gbo fuflu
 eye Saul fe yi metro gbo numagblemagblẽ
 tso avatsilawo fe vu me
 kple kalẽtowo fe nutilã nu o,

23 Saul kple Yonatan,
 le agbe me la, wolõ wo eye wovea ame nu.
 Le ku me hã wo me mema o.
 Wodji du wu hõwo, eye wosẽ wu dzatawo.

24 “O Israel vinyonuwo,
 mifa avi na Saul
 ame si ta adabevõ na mi eye wòtso nu nyuiwo
 na mi
 ame si do atsyõ na miafe awuwo kple
 sikanuwo.

25 “Aleke kalẽtowo tsi ava ale!
 Eye wowu Yonatan le wò toawo dzi.

26 Nõvinye Yonatan, towò le veyem
 elabena èxo asi nam vevie nuto.
 Wò lólõ nam de to nuto

ede to wu nyɔnuwo fe lolɔ̃ gɔ̃ hã.

27 “Aleke kalɛ̀tɔ̀wo tsi awa ale!
Eye wofe awawɔ̀nuwo katã hã tsrɔ̃ ale!”

2

Wosi ami na David abe Yuda fia ene

¹ Le ɣeyiɣi aɖe megbe la, David bia Yehowa be,
“Mayi Yuda duawo dometɔ̃ ɖeka mea?”

Yehowa ɖo eɲu be, “E, yi.”

David gabiae be, “Du ka mee mayi?”

Yehowa ɖo eɲu be, “Yi Hebron.”

² Ale David kplɔ̃ srɔ̃awo, Ahinoam tso Yezreel
kple Abigail, Nabal fe ahosi tso Karmel,

³ efe amewo kple wo srɔ̃wo kple wo viwo katã
eye woyi Hebron.

⁴ Yuda fe kplɔ̃lawo va ɖo David fiae ɖe Yuda
fe duko fofuwo nu.

Esi David se be Yabes Gileadtɔ̀wo ɖi Saul la,

⁵ eɖo du ɖe wo be, “Yehowa nayra mi le ale
si miewɔ̃ nutefe na miafe afetɔ̃ eye miedji kple
bubu la ta.

⁶ Yehowa nave mia nu eye wɔ̀atsɔ̃ efe lolɔ̃ fe
ɖeɖefia kple nyatefe aɖo etefe na mi. Nye hã
mave mia nu le nu si miewɔ̃ la ta.

⁷ Azɔ̃ la, mele biabiam tso mia si be esi Saul ku
la, mianye nye ame sesɛ̀wo, eye miawɔ̃ nutefe
nam. Minɔ̃ abe Yuda fe viwo, ame siwo tsɔ̃m ɖo
wofe Fia yeye ene.”

Awa dzɔ̃ ɖe David kple Saul fe amewo dome

⁸ Ke Abner, Saul fe awafia do ɲɔ̃ yi Mahanaim
be yeatsɔ̃ Saul fe viɲutsu Is Boset aɖo fiae,

9 be wòḍu fia ɔ̄ Gilead, Asuri, Yezreel, Efraim, Benyamin kple Israel fe akpa bubuawo keɲ dzi.

10 Exo fe blaene hafi woɔoe fiae eye wòḍu Israel dzi fe eve. Ke Yuda fe wiwo no David yome

11 eye wòḍu fia le Hebron ɔ̄ Yuda dzi fe adre kple afã.

12 Gbe ɔ̄ka la, Avafia Abner kplɔ Is Boset fe avawɔlawo tso Mahanaim yi Gibeon,

13 eye Avafia Yoab, Zeruya fe vi, hã kplɔ David fe avako be woado go wo. Wodo go le Gibeon ta la to eye wono ta la fe akpa eveawo dzi, dze ngo wo noewo.

14 Abner gblɔ na Yoab be, “Mina míafe ɔ̄kakpuiawo nawo fefe kple wofe yiwo míaƙpo!”

Yoab lɔ hegblo bena, “Enyo, na ne woawo.”

15 Ale avako eveawo dometo ɔ̄ sia ɔ̄ tia ɔ̄kakpui wuieve na Benyamin kple Saul vi Is Boset eye wuieve bubu na David.

16 Ame sia ame lé novia fe ɔ̄ eye wòto yi axadame na novia. Ale wo katã ku. Woyo te fe ma le Gibeon va se ɔ̄ egbe be “Yi fe gbedzi.”

17 Avako eveawo de asi avawo me azo eye hafi zã nado la, Yoab kple David fe amewo ɔ̄ Abner kple efe amewo tso Israel dzi.

18 Yoab novinutsuwo, Abisai kple Asahel hã no avawɔlawo dome. Asahel fua du abe zi ene

19 eye eya ɔ̄ka kplɔ Abner ɔ̄. Medze ɔ̄ ɔ̄si alo mia me le Abner yome o.

20 Esi Abner nye ko kpo megbe eye wòkpo Asahel wògbona la, ebiae be, “Wòe nye ema, Asahel?”

Asahel ɔ̀o enu be, “Ɛ, nyee!”

²¹ Abner gblɔ nɛ be, “Ti ame bubu yome!” Ke Asahel gbe eye wòyi eyometiti dzi.

²² Abner gado ɣli gblɔ nɛ be, “Dzo le afi sia. Ne mewu wò la, nyemate nu anɔ te ɔ̀e nɔ̀viwò Yoab nu o.”

²³ Ke egbe, megbugbɔ o. Ale Abner fo akplɔ ɔ̀e ɔ̀o me nɛ eye akplɔ la nɔ̀e ɔ̀o ɔ̀e efe dzime. Edze anyi, heku eye ame sia ame si va ɔ̀o afi si wòmlo la tɔ̀na ɔ̀e afi ma.

²⁴ Azɔ la, Yoab kple Abisai ti Abner yome. Ʋe la nɔ̀ to ɔ̀om esi wova ɔ̀o Ama togbe la gbɔ le Gia lofo le mɔ̀ si yi Gibeon gbegbe la dzi.

²⁵ Abner fe avawɔlawo tso Benjamin fe to la me fu asaɔa anyi ɔ̀e to la tame.

²⁶ Abner ɔ̀o ɣli gblɔ na Yoab be, “Ɖe míatsɔ̀ míafe yiwo anɔ̀ mía nɔ̀ewo wuwu dzi ɔ̀aa? Ʋe ka ɣie nàna wò amewo nagbugbɔ le wo nɔ̀viwo yome?”

²⁷ Yoab ɔ̀o enu be, “Metsɔ̀ Mawu ka atam be, ne menye ɔ̀e nèfo nu o gɔ̀ hã la, anye ne mí katã míatrɔ̀ adzo, ayi afe me etsɔ̀ nɔ̀di.”

²⁸ Tete Yoab ku kpě eye efe amewo dzudzɔ̀ Israel fe avako la yometiti.

²⁹ Gbe ma gbe fiẽ la, Abner kple efe amewo gbugbɔ to Araba. Woyi Yɔ̀dan fe balime, tso tɔ̀sisi la eye wozɔ̀ mɔ̀ le zã va se ɔ̀e nufɔ̀ke nɔ̀di hafi woɔ̀o Mahanaim.

³⁰ Yoab trɔ̀ le Abner yome eye ekple efe amewo hã trɔ̀ yi afe. Esi wòxlẽ efe amewo kpɔ̀ la, ede dzesii be ame wuiasieke koe tsi ava hekpe ɔ̀e Asahel nu.

³¹ Ke Abner fe ame alafa etõ blaade (360), ame siwo tso Benjamin fe to la me la ku.

³² Yoab kple efe amewo kɔ Asahel fe kukua yi Betlehem eye wodji de fofoa xa. Le esia megbe la, wozɔ mo to zã blibo la me eye wodjo Hebron le ndi.

3

David fe viwo

¹ Abawɔwɔ didi aɖe no edzi yim le Saul fe afe kple David afe dome. David fe afe la no nɔsẽ kpom de edzi le esime Saul fe afe ya no gbodzɔgbodzɔm de edzi.

² Wodzi nɔtsuviwo na David esi wònɔ Hebron.

Via nɔtsu tsitsitɔe nye Amnon, ame si dadae nye Ahinoam tso Yezreel.

³ Via nɔtsu eveliae nye Kileab, ame si Abigail, Nabal, Karmelto la fe ahosi dzi nɛ.

Via nɔtsu etõliae nye Absalom, ame si Maaka, Gesur Fia, Talmai fe vinyɔnu dzi nɛ.

⁴ Eneliae nye Adoniya, ame si Hagit dzi nɛ.

Via atõliae nye Sefatia eye dadae nye Abital

⁵ Adeliae nye Itream eye dadae nye Egla.

Wodzi nɔtsu ade siawo na Fia David le Hebron.

Abner vu yi David gbɔ

⁶ Esi ava la no edzi yim la, Abner va kpɔ nɔsẽ gã aɖe le Saul yomedzelawo dome.

⁷ Ewɔ nɔfe si wòkpɔ la ɲu dɔ eye wòdɔ Saul fe ahiãvi aɖe si woyɔna be Rizpa, si dadaa nye Aya gbɔ. Ke esi Is Boset bia gbe Abner le nuwɔna sia ɲu la,

⁸ Abner do dɔmedzoe le Is Boset fe nyawo ta hegblo bena, “Avue menye le Yuda be woanɔ foyem tso afii yi afimɛa? Menyo na wò kple fofowò vɔ be nyemetsɔ mi de asi na David o. Nye fetue nye miakpɔ vodada le nye kple nyɔnu aɖe ɲua?”

⁹ Mawu nafia fu Abner vevie ne nyemewɔ nu si Yehowa do ɲugbe, eye wòka atam ɖe edzi be mawɔ na David o,

¹⁰ ne nyemexɔ fiadufe la tso Saul fe afe me eye ne nyemedɔ David fe fiazikpui la gɔme anyi ɖe Israel kple Yuda dzi, tso Dan va se ɖe Beerseba o.”

¹¹ Is Boset meɖo eɲu o elabena enɔ vɔvɔm na Abner.

¹² Abner dɔ amewo ɖe David gbɔ be woagblo nɛ be yeade asi le Israel fe fiadufe ɲu nɛ ale be wòawɔ ye yeazu avafia gã anɔ Israelvako la kple Yudavako la fe fufofo nu.

¹³ David ɖo eɲu be, “Enyo, melɔ̃ gake nyemawɔ nubabla aɖeke kpli wò o va se ɖe esime nàkplɔ srɔnye Mixal, ame si nye Saul vinyɔnu la ve nam.”

¹⁴ Ale David ɖo du ɖe Is Boset be, “Gbugbɔ srɔnye Mixal nam elabena Filistito alafa ɖeka fe agbe metsɔ na ɖe eta.”

¹⁵ Ale Is Boset xɔ Mikal le srɔa Paltiel si nye Lais vi la si.

16 Paltiel dze srõa yome nɔ avi fam va se ɔe keke Bahurim, hafi Abner na wòtrɔ yi afe.

17 Abner wɔ takpekpe kple Israel fe kplɔlawo eye wòɔo ŋku edzi na wo be, “Miedi be David nanye miafe fia ɔeyiɔi didi aɔee nye esi.”

18 Egblɔ na wo be, “Azã la su azɔ elabena Yehowa do ŋugbe na David be, ‘Nye dɔla, David dzie mato aɔe nye dukɔ, Israel tso Filistitowo kple woƒe futɔ bubuawo fe asi me!’ ”

19 Abner fo nu kple Benyamin fe viwo fe kplɔlawo hã. Emegbe la, eyi Hebron eye wògblɔ ale si wòwɔ nya la ŋu dɔ kple Israelviwo kple Benyamin fe viwo la na David.

20 Esi Abner kplɔ ame blaeye ɔe asi va David gbɔ le Hebron la, David xɔ wo nyuie eye wòɔo kplɔ na wo.

21 Esi Abner nɔ dzodzom la, edo ŋugbe na David be, “Ne meɔo afe la, mayɔ Israelviwo katã afo fu na nye afetɔ fia la, eye mana woatia wò woƒe fiae abe ale si nèdi xoxoxo ene.” Ale David na Abner trɔ dzo dedie.

Yoab wu Abner

22 Esi Abner trɔ dzo teti ko la, Yoab kple David fe avawɔla aɔewo gbɔ tso nuwo hafe eye wotɔ afunyinuwo gbɔe.

23 Esi wògblɔ na Yoab be Abner, Ner vi, va kpɔ Fia la ɔa eye wòtrɔ dzo dedie le ŋutifafa me etefe medidi o la,

24 Yoab yi Fia la gbɔ eye wògblɔ be, “Nu kae nye esi nèwɔ? Kpɔ ɔa, Abner va gbowò. Nu ka ta nèɔe asi le enu? Fifia edzo!

25 Ènya Abner, Ner fe vi, nyuie; de wòva be yeable wò, yealé ñku de wò afòdèdewo ñu eye yeanya nu sia nu si wòm nèle.”

26 Yoab dɔ amewo ɔa be woana Abner natrɔ agbɔ. Ame dɔdɔawo tu Abner le Sira fe vudo la gbɔ eye wòtrɔ gbɔ kpɔli wo. Ke David menya naneke tso nu sia ñu o.

27 Esi Abner va ɔo Hebron la, Yoab de kpɔe le dua fe agbonu abe nya ɔaɔla aɔee wòbe yeagblɔ ne ene, ke eɔe adekpui eye wòwui abe hlɔbiabiae de nɔvia Asahel, ame si Abner wu la ta ene.

28 Emegbe, esi David se nu tso nu sia ñu la, egblɔ be “Nye kple nye fiadufe la, míedji fɔ le Ner fe vi, Abner fe vu ñuti le Yehowa ñkume o yi de mavɔ me.

29 Efe vu nava Yoab kple fofoa fe afe la katã fe ta dzi. Na be ame si ñu abi makumaku alo kpodo le alo nuwɔamito alo ame si tsi yinu loo alo dɔwuito magbe Yoab fe afemenɔnɔ gbede o.”

30 Yoab kple nɔvia Abisai wowu Abner elabena ewu wo nɔviñutsu Asahel le ava le Gibeon.

31 David gbɔ na Yoab kple ame siwo katã le enu la be, “Midze miafe awuwo, mita akpanya eye mifa na Abner.” Fia David ñuto dze amekukudaka la yome yi amedjife.

32 Woɔi Abner de Hebron eye fia la fa avi hehehe le Abner fe yodo to, nenema kee nye ameawo katã hã.

33 Fia David dzi konyifaha sia na Abner be, “De Abner aku abe yakame enea?

34 Womebla wò asiwo hafi o. Womede ga wò afowo hafi o.

Èku abe ale si wokuna

le n̄tasēlawo fe asi me ene.”

Eye ameawo katã gafa avi n̄.

³⁵ Ale wo katã wova eye wofoe d̄e David nu be wòad̄u nane esi zã medo haḍe o. Ke David ka atam be, “Mawu nafiam, agafiam d̄e edzi ne made abolo alo nu bubu aḍe nu me hafi ɣe naḍo to!”

³⁶ Ameawo katã de dzesi nya sia eye wokp̄o n̄dzedze le eɲu; le nyatefe me la, nu sia nu si fia la w̄o la dze wo n̄u.

³⁷ Ale duk̄o blibo la, Yuda kple Israel siaa nya to David fe nuw̄onawo me be efe asi men̄o Abner fe ku la me o.

³⁸ David gb̄o na efe amewo be, “Kplola gã aḍe kple amegã aḍe ku egbe le Israel

³⁹ eye togb̄o be menye Mawu fe amesiamina hã la, nyemate n̄u aw̄o naneke kple Zeruya fe vi eve siawo o. Yehowa naḍo v̄õḍiv̄õḍi tefe na ame v̄õḍiwo.”

4

Wowu Is Boset

¹ Esi Saul fe viɲutsu, Is Boset, se be Abner ku le Hebron la, dzi d̄e le efo eye dzidzi fo Israel blibo la.

² Az̄o la, n̄utsu eve n̄o Saul fe viɲutsu si eye wonye adzohawo nun̄olawo. Ḍeka n̄k̄oe nye Baana eye evelia n̄k̄oe nye Rekab. Wonye Rimon, Beerot to, ame si tso Banyamin to la me la fe viwo. Wobua Beerot abe Benyamin fe akpa aḍe ene

³ elabena ame siwo tso Beerot la si yi Gitaim eye wono afi ma abe amedzrowo ene va se de egbe.

⁴ Fia Saul fe togbuiyovi afe si nye ntsuvi tekuno afe la li; fofoe nye Yonatan eye enkoeye nye Mefiboset. Exo fe ato esime wowu Saul kple Yonatan le aba me le Yezreel. Esi wose aba la me nyawo la, nyonu si no devi la dzi krom la si kple devi la yina. Ke devi la ge dze anyi eye to esia me la devia zu tekuno.

⁵ Rekab kple Baana, Rimon kple Beerot fe viwo yi Fia Is Boset fe afe me gbe deka ndo esi Is Boset no ndolɔ dom.

⁶ Woge de afea me abe lu tso ge woyi le titinaxo me ene; woto he dome ne eye wosi dzo.

⁷ Woyi afea me esime womlo anyi de efe xo ga me. Esime wowui la, wotso ta le enu. Woko efe ta de asi eye wozo mo za blibo la heto tagbamo.

⁸ Wotso Is Boset fe ta na Fia David hegblo ne be, "Kpo da, esiae nye Saul, wo futɔ, ame si di vevie be yeawu wo la fe vi Is Boset fe ta. Egbe la Yehowa bia hlo Saul kple efe fome blibo la na wo!"

⁹ Ke David do enu be, "Metsɔ Yehowa, ame si dem tso nye futowo fe asi me la ka atam

¹⁰ be esi ame afe gblo nam be Saul ku eye yee wui kple susu be dzidzɔnya afe gblo yele nam la, mewui le Ziklag. Nenemae mexe fe ne de efe dzidzɔnya la tae nye esi!

¹¹ Ekema nu ka ta nyemabia hlo ame vɔɖi siwo wu ame nyui la le eya nuto fe afe me le efe aba dzi o mahã? Ele be mabia efe vu tso miafe asi me eye matsro mi da le anyigba dzi."

¹² Ale David ɔe gbe na efe ɔekakpuiwo eye wowu wo, wolã wofe asiwo kple afowo eye wotsi wofe kukuawo ɔe Hebron ta la to. Woɔi Is Boset fe ta ɔe Abner fe yɔdo me le Hebron.

5

David zu fia na Israel blibo la

¹ Emegbe la, amewo tso Israel fe toawo dometo ɔe sia ɔe me va David gbɔ le Hebron hegblo ne be, “Kpɔ ɔa, miɛnye wò nutilã kple uu.

² Tsã esi Saul nye fia le mia nu hã la, wòe nye ame si kplɔ Israel le efe avawɔwɔ katã me eye Yehowa gblo na wò be wòe akplɔ nye efe dukɔ, Israel eye wòe ava nye wofe fia.”

³ Esi Israel fe dumegãwo va kpe ta le Fia David gbɔ le Hebron la, ebla nu kpli wo le Yehowa fe nkume eye wosi ami na David heɔoe fiaɛ ɔe Israel dzi.

⁴ David xɔ fe blaetɔ esi wòzu fia. Eɔu fia fe blaene.

⁵ Le Hebron la, eɔu fia ɔe Yuda dzi fe adre kple xleti ade eye le Yerusalem la, eɔu fia ɔe Israel kple Yuda dzi fe blaetɔ-vɔ-etɔ.

David xɔ Yerusalem

⁶ Azɔ la, David kplɔ efe avawɔlawo yi Yerusalem be woawɔ ava kple Yebusitowo, ame siwo nɔ Yerusalem. Ke Yebusitowo gblo na David be, “Màte nu axɔ afi sia o, nkua gbãtowo kple xɔdrɔwo gɔ hã axe mɔ na wò!” Wogblo alea elabena wobu be yewonɔ dedie.

⁷ Ke David kple efe amewo ɔu wo dzi eye woxɔ Zion mɔ sesẽ la si woyɔna azɔ be, “David Fe Du.”

⁸ David gblɔ gbe ma gbe be, “Ele be ame sia ame si aɖu Yebusitɔwo dzi la, nato tɔtsofe aɖo ‘xɔdrɔ̄ kple ɲkugbãtɔ mawo’ ame siwo nye David fe futɔwo la gbɔ.” Eya ta wogblɔna be, “‘N̄kuagbãtɔwo kple xɔdrɔ̄wo’ mage ɖe fiasã la me o.”

⁹ Ale David va nɔ mɔ la me hena ɲkɔe be, “David Fe Du.” Ekeke dua ɖe edzi tso Milo xoxoa ɖo ta du si li fifia la titina.

¹⁰ Ale David fe ɲkɔ kple ɲusẽ de dzi elabena Yehowa, Mawu ɲusẽkatãtɔ la nɔ kp̄lii.

¹¹ Azɔ la, Hiram, Tiro fia ɖo ɖɔlawo ɖo ɖe David. Etsɔ sedatiwo, gliɖɔlawo kple atikpalawo kpe ɖe wo ɲuti eye wotu fiasã na David.

¹² Azɔ la, David nya nu si ta Yehowa ɖoe fiae eye wòna efe fiadufe la keke ta, eyae nye be Yehowa di be yeakɔ efe amenuveve ɖe Israel, efe dukɔ tiatia la dzi.

¹³ Esi David bu yi Hebron la, egaɖe srɔ̄ bubuwo, egaɖo ahiãvi yeyewo eye wòdzi viɲutsu kple vinyɔnu geɖewo.

¹⁴ Vi siwo wodzi na Fia David le Yerusalem la fe ɲkɔwoe nye: Samua, Sobab, Natan, Solomo

¹⁵ Ibhar, Elisua, Nefeg, Yafia,

¹⁶ Elisama, Eliada kple Elifelet.

David ɖu Filistitɔwo dzi

¹⁷ Esi Filistitɔwo se be David zu Israel fia yeyea la, wofo fu avakɔ aɖe nu be yewoayi aɖalée. Ke David se be Filistitɔwo gbɔna eya ta wòsi yi mɔ sesẽ la me.

¹⁸ Filistitɔwo va do eye wokaka ɖe Refaim balime.

19 David bia Yehowa be, “Mayi aḍawo awa kpli woa? Ɖe nàtso wo ade asi nama?”

Yehowa ɔo enju be, “Ɖ, yi, matsɔ wo ade asi na wò.”

20 Ale David yi ɔawo awa kpli wo le Baal Perazim eye wòdu wo dzi. Egblo be, “Yehowae ɔu wo dzi; efu du to nye futowo dome abe ale si tɔsisi gba goe ene.” Ale wona nkɔ tefe la be Baal Perazim si gomee nye “Afeto si gba go.”

21 Filistitowo gblẽ wofe legbawo ɔe anyi eye David kple efe amewo fo wo.

22 Ke Filistitowo tro va eye wogakaka ɔe Refaim balime.

23 Esi David bia Yehowa be nu ka yeawo hã la, eɔo enju be, “Mègakpe awa kpli wo nkume kple nkume o, ke boɲ to wo megbe eye nàdo ɔe balsantiawo gbɔ.

24 Ne èse gbediɔi aɔe le atiawo tame abe asrafowoe le azoli zom ene la, ekema nàdze wo dzi. Esiae anye dzesi na wò be Yehowa dze ngo na wò be nàtsrõ Filistitowo fe avakowo.”

25 Ale David wo nu si Yehowa ɔo ne eye wòsi Filistitowo tso keke Gibeon va se ɔe Gezer.

6

David kɔ nubablaɔaka la va Yerusalem

1 David gafo fu ame tiatia akpe blaetõ tso Israel duko blibo la me.

2 David kple efe amewo katã dze mo tso Baala Yuda be woadako Mawu fe nubablaɔaka la tso afi ma ve. Woyɔa Yehowa Nɔsẽkatãto, ame si le Kerubi siwo le nubablaɔaka la dzi la fe nkɔ ɔe enju.

³ Wokɔ Mawu fe nubablaɗaka la da ɗe tasiadam yeye aɗe dzi eye wokɔe tso Abinadab fe afe si le toa ɗu la me. Ame siwo tutu tasiadam la woe nye Abinadab fe viɗutsuwo, Uza kple Ahio.

⁴ Ahio nɔ zɔzɔm le ɗɔɔ,

⁵ David kple Israel fe afe blibo la katã nɔ dzidzɔ kpɔm, nɔ xe dum kple wofe ɗusẽ katã le Yehowa ɗkume. Wonɔ ha dzim ɗe sanƙuwo, kasanƙuwo, gaviwo kple gakogoewo ɗu.

⁶ Esi woɗo Nakon fe lugbofe la, Uza do asi ɗa lé Mawu fe nubablaɗaka la elabena nyiawo fe afɔwo kli nu.

⁷ Yehowa do dɔmedzoe ɗe Uza ɗu hefoe fu anyi wòku enumake ɗe mabumabu nu si wòwɔ la ta, ale wòku le Mawu fe nubablaɗaka la xa.

⁸ David do dɔmedzoe ɗe Yehowa ɗu le nu si wòwɔ Uza la ta eye wòna ɗko tefe ma be “Perez Uza” si gɔmee nye, “Afi si wodo dɔmedzoe ɗe Uza ɗu le.” Ɗko sia tsi tefe la ɗu va se ɗe egbe.

⁹ David vɔ Mawu eye wòbia be “Aleke Yehowa fe nubablaɗaka la ava afee?”

¹⁰ Nu sia na David ɗo ta me be yemakɔe ayi eɗokui gbo le David fe Du la me o, eya ta ekɔe yi ɗada ɗe Obed Edom, ame si tso Git la fe afe me.

¹¹ Yehowa fe nubablaɗaka la nɔ afi ma ɗleti etɔ eye Yehowa yra Obed Edom kple efe afemetɔwo katã.

¹² Esi Fia David se nya sia be, “Yehowa yra Obed Edom fe afe kple nu siwo katã le esi le Mawu fe nubablaɗaka la ta” la, David yi ɗako Mawu fe nubablaɗaka la kple asejetsotso.

13 Ne ame siwo kɔ nubablaɖaka la ɖe afo zi ade la, wotɔna, lalana eye David tsoa nyitsu ɖeka kple alɛvi dami ɖeka saa voe.

14 David ɖu xe kple efe nɔsɛ katã le Yehowa nɔkume le esime wòdo awu vlaya si woto kple aklala bidibidji.

15 Ale Israel kɔ Yehowa fe nubablaɖaka la va afee kple asejetsotso kple kpɛkuku geɖe.

16 Esi Yehowa fe nubablaɖaka la va ɖo David fe du la me la, Mixal, Saul fe vinyɔnu kpo Fia David to fesre to wòno kpo tim, no xe ɖum le Yehowa nɔkume eye Mixal ɖu fewu le David nu le efe dzime.

17 Woko Yehowa fe nubablaɖaka la da ɖe agbado si David tu ne me eye David sa numevo kple akpedavo na Yehowa.

18 Esi David sa numevo kple akpedavo vo la, eyra amewo le Yehowa, Dzifovakowo fe Afeto la fe nko me

19 eye wòtsɔ abolo ɖeka, lãko kple waintsetse-bolo na ame sia ame le Israel fe ameha blibo la dome, nɔtsuwo kple nyɔnuwo siaa. Ale ame sia ame tro yi afe me.

20 David hã yi efe afe me eye wòyra efe afemetowo. Mixal va do goe eye wògblo na David fewuɖutɔe be, “Israel fia la de bubu gã aɖe nɔto eɖokui nu egbe! Eɖe eɖokui fia nyɔnuviwo le ablo dzi abe yakame gbolo aɖe ene!”

21 David ɖo enu be, “Yehowa, ame si tiam ɖe fofowò kple efe fome la tefe eye wòdom kplɔlae ɖe Israel, Yehowa fe amewo, nu la nɔkumee meɖu xe le! Eya ta mele klalo be mawo nu abe

abunetɔ ene ale be maɔe nye dzidzɔkpɔkpɔ le Yehowa me afia.

²² Ɛ, melɔ be magawɔ ɔokuinye abunetɔ gã aɔe wu esia gɔ hã, ke nyɔnuvi siwo ɲu nɛfo nu le la agade bubu ɲunye wu esia.”

²³ Ale Mixal tsi ko le efe agbemenkekekewo katã me.

7

Mawu fe ɲugbedodo na David

¹ Azɔ la, esime fia la li ke ɔe efe fiasã me vɔ eye Yehowa na gbɔɔemee tso efe futo siwo katã fo xlãe fe asi me la,

² David gblɔ na Nyagblɔɔɔɔla Natan be, “Kpɔ ɔa! Nye ya mele sedatifiasã nyui sia me le esime Mawu fe nubablaɔaka la le agbadɔ me.”

³ Natan ɔo eɲu nɛ be, “Wɔ nu si nɛɔo be yeawɔ elabena Yehowa li kpli wò.”

⁴ Ke Yehowa gblɔ na Natan le zã ma me be,

⁵ “Yi nàgbɔ na nye ɔɔla David be, ‘Ale Yehowa gblɔe nye esi: Ɖe wòle be nàtu xɔ nam manɔ emea?’

⁶ Nyemenɔ xɔ aɔe ke me kpɔ o, tso esime mekplɔ mi Israelviwo tso Egipte la, agbadɔ me koe nye nye nɔfe.

⁷ Afi sia afi si meɔe zɔ kple Israelviwo yi la, ɔe megbɔ na wofe kplɔla siwo mede se na be woakplɔ nye dukɔ la dometɔ aɔe kpɔ be, “Nu ka ɲutie mietu sedatixɔ nam o mahã?”’

⁸ “Azɔ la, gblɔ na nye ɔɔla David be, ‘Yehowa Nɔsɛkatãto la le gbɔgbɔm na wò be; meɔe wò le alɛkplɔɔo nu eye meɔo wò fie ɔe nye dukɔ Israel dzi.’

⁹ Meno kpli wò le afi sia afi si nède eye metsrõ wò futowo. Mana wò ñko nagade dzi wu ale si wòle fifia ale be nànye ame xonkotowo dometo deka le xexea me!

¹⁰ Mana tefe ađe nye amewo, Israel. Mađo tefe na wo de afi ma ale be afe nana woawo ñuto si eye ame ađeke magade fu na wo o. Ame vɔđiwo magate wo de anyi azo abe ale si wowo le gomedzedzea ene

¹¹ alo abe ale si wowo tso esime međo uonudrõlawo de nye duko, Israel dzi ene o. Mana miavo tso miafe futowo fe asi me azo.

“ ‘Yehowa de gbefã na wò be, Yehowa ñuto ađo afe ađe gome anyi na wò.

¹² Ne wò xeyixi de le anyigba sia dzi eye nèku la, matsɔ viwò si nye wò ñuto wò ñutilã kple wò u, ađo wò fiazikpui la dzi eye mana efe fiadufe nakpo ñusẽ.

¹³ Eyae anye ame si atu gbedoxo nam eye mana efe fiadufe nana anyi daa.

¹⁴ Manye fofo ne eye eya hã anye vi nam. Ne ewo nu vɔ la, mawo duko bubuwo ñu do atso ahe to ne,

¹⁵ ke nye lolõ mađe da le edzi abe ale si međe da le Saul, ame si du fia do ñgo na wò la dzi ene o.

¹⁶ Wò afe kple wò fiadufe ana anyi tegbee le ñkunya me, eye wò fiazikpui ali ke tegbee.’ ”

¹⁷ Ale Natan gblo nya sia nya si Yehowa gblo la na David.

David fe gbedodođa

18 Ale Fia David ɔ̀ano anyi ɔ̀e Yehowa ɔ̀kume eye wòdo gbe ɔ̀a be,

“Oo, Afeto Yehowa, ame kae menye eye nu kae nye nye fome be nètso nu siawo katã nam?

19 Abe esia ɔ̀e meso gbo le wò ɔ̀kume o ene la, Oo Afeto Yehowa, ègafo nu tso nu si wò dola fe afe ava nye le etso me la ɔ̀uti. Oo Afeto Yehowa, alea koe nènona kple amewoa?

20 “Nya kae gale David si wòagblo na wò? Elabena, Oo Afeto Yehowa, ènya wò dola.

21 Le wò nya la ta kple wò lolõnu me, nèwo nu gã sia eye nèna wò dola nya.

22 “Oo Afeto Yehowa, èlolo loo! Ame aɔ̀eke mele abe wò ene o eye mawu bubu aɔ̀eke meli o, negbe wò, Mawu ko, abe ale si míesee kple míafe towò ene.

23 Azò la, dukò kae le abe wò dukò, Israel ene, dukò ɔ̀eka si le anyigba dzi, esi fe Mawu ɔ̀aɔ̀e dukò ma na eɔ̀okui? Eye wòwo ɔ̀ko na eɔ̀okui to nukunu gãwo kple ɔ̀dzinu dzoatsuwo wòwo me eye nènya dukòwo kpe wofe mawuwo le wò dukò si nèɔ̀e tso Egipte la ɔ̀go.

24 Èɔ̀o wò dukò, Israel te be woanye towòwo koɔ̀ tegbee eye wò Yehowa nèva zu wofe Mawu.

25 “Azò la, Yehowa Mawu, lé ɔ̀ugbe si nèdo na wò dola kple efe afe la ɔ̀e asi tegbee. Wò abe ale si nèdo ɔ̀ugbee ene,

26 ale be wò ɔ̀ko nanye gã tegbee. Ekema amewo agblo be, ‘Yehowa Nùsèkatãto enye Mawu ɔ̀e Israel dzi!’ Ale woado wò dola, David fe afe anyi ɔ̀e ɔ̀kuwòme tegbee.

27 “Oo Yehowa Dzifovakòwo fe Afeto, Israel

fe Mawu, ède esia fia wò dola be, 'Matu xò na wò.' Eya ta dzi ɔ wò dola fo wòle gbe sia dom ɔa na wò.

²⁸ Oo, Afetɔ Yehowa, Mawue nènnye! Wò nyawo le etefe eye nètsɔ nu nyui siawo do nugbee na wò dola.

²⁹ Azɔ la, nedze ɲuwò be nàyra wò dola fe afe be wòanɔ anyi ɔaa le ɲkuwòme, elabena wò, Oo Afetɔ Yehowae fo nu eye wò dola fe afe axò yayra to wò yayra me tegbee."

8

David fe dziɔɔɔwo le ava me

¹ Le esia megbe la, David ɔ Filistitɔwo dzi eye wòbɔbɔ wo ɔe anyi to woƒe du Meteg Ama xòxò me.

² Eɔ Moabtɔwo hã dzi eye wòna Moabtɔwo mlɔ anyi ɔe wo nɔewo xa le fliwo me. Etsɔ dzidzeka dzidze wo eye wòma wo ɔe akpa etɔ me. Ewu ameawo fe akpa eve, ena akpa etɔlia me tɔwo zu efe subɔlawo eye wòna wodzɔa nu ne fe sia fe.

³ Eɔ Zoba fia Hadadezer, Rehob fe vi dzi le esime wòva be yeɔɔ yefe fiɔɔfe anyi ɔe Frat tɔsisi la to.

⁴ David lé sɔdola akpe wuiadre (17,000) kple afɔzɔla akpe blaevɔ (20,000), etu ata na sɔawo katã negbe wo dometɔ alafa ɔeka ko.

⁵ Esi Aramtɔwo tso Damasko va be yewoakpe ɔe Zoba fia Hadadezer ɲu la, David wu wo dometɔ akpe blaevɔ-eve (22,000).

⁶ David da asrafo aɔewo ɔe Damasko si nye Aramtɔwo fe fiadu la me. Ale Aramtɔwo zu

David tenɔlawo eye wodzɔa adzɔga nɛ fe sia fe. Ale Yehowa na David ɔua dzi le afi sia afi si wɔayi.

⁷ David tso sikakpoxɔnu siwo nu do Fia Hadadezer fe avakɔwo wo la va Yerusalem.

⁸ Etsɔ akɔbli gbogbo aɔe hã tso Teba kple Berotai siwo nye Fia Hadadezer fe du gãwo la me yi Yerusalem.

⁹ Esi Hamat fia, Tɔi, se ale si David si fia Hadadezer fe avakɔ blibo la,

¹⁰ eɔo Via nɔtsu Yoram ɔe David gbɔ be wɔado gbe nɛ, akafui le esi wòwo ava kple Hadadezer eye wòsii la ta, vevietɔ, esi Tɔi kple Hadadezer nye futowo ta. Tɔi ɔo nu siwo wowo kple klosalo, sika kple akɔbli la ɔe David.

¹¹ Fia David kɔ nunana siawo katã nu na Yehowa, abe ale si wòwo kple klosalo kple sika si wòwo tso dukɔ siwo katã dzi wòdu gbɔ,

¹² tso Edom kple Moab, Amonitowo kple Filistitowo kple Amalekitowo gbɔ ene. Eko nu siwo wòha tso Hadadezer, Rehob fe vi, Zoba fia hã gbɔ la nu na Yehowa.

¹³ Ale David fe nko ɔi hoo. Esi wòtro gbɔ la, ewu Siriato akpe wuienyi (18,000) le Dze Balime

¹⁴ eye wòda asrafo aɔewo ɔe Edom fe tefe ɔe sia ɔe. Ale Edomtowo zu David teviwo. Yehowa na wòɔua dzi le afi sia afi si wɔayi.

David fe donunlawo

¹⁵ David ɔu Israel blibo la dzi kple dzɔdzɔenyenye eye wòwo nyui na ame sia ame.

16 Yoab, Zeruya fe vi nɔ avako la nu. Yehosafat, Ahilud fe vi nye fia fe tsiami.

17 Zadok, Ahitub fe vi kple Ahimelek, Abiata fe vi nye nunɔlawo eye Seraya nye fia la fe nunɔla.

18 Benaya, Yehoiada fe vi nɔ Keretitowo kple Peletitowo, ame siwo nye fianjudzɔlawo la nu eye David fe viɲutsuwo nye nunɔlawo.

9

David nyo do me na Mefiboset

1 David bia be, “Ame aɖe gakpɔɔ ɖe Saul fe afe me, ame si nu mave le Yonatan ta?”

2 Azɔ la, dɔla aɖe nɔ Saul fe afe me si ŋkɔe nye Ziba. Woyɔe va David ŋkume eye fia la biae be, “Wòe nye Ziba?”

Edo enu be, “Wò dɔlae.”

3 Fia la biae be “Ame aɖeke megale Saul fe afe me si maɖe Mawu fe amenuveve afia oa?”

Ziba ɖo enu na fia la be, “Yonatan fe viɲutsu aɖe gali ko, ame si fe atawo kple eve tu.”

4 Fia la biae be, “Afi ka wòle?”

Ziba ɖo enu be, “Ele Amiel fe vi Makir fe afe me le Lo Debar.”

5 Ale Fia David na wokplɔe tso Lo Debar ve tso Makir, Amiel fe viɲutsu, Makar fe afe me.

6 Esi Mefiboset, ame si nye Yonatan fe viɲutsu kple Saul fe tɔgbuiyɔvi va ɖo David gbɔ la, ede ta agu hede bubu enu.

David yɔe be, “Mefiboset!”

Mefiboset ɖo enu be, “Nye, wò dɔlae nye esi.”

7 David gblɔ ne be, “Mègavɔ o, elabena mave nuwò vavã le fofowò, Yonatan ta. Magbugbo

tɔgbuiwò, Saul, fe anyigbawo katã ana wò eye àdú nu gbe sia gbe le nye kplɔ̃ ñuti.”

⁸ Mefiboset tsysɔ mo anyi gblo be, “Nu kae wò dola nye be nètso ɔ́e le eme na nye, ame si le abe avu kuku ene?”

⁹ David yɔ Saul fe subola Ziba eye wògblo nɛ be, “Metsɔ nu sia nu si nye Saul kple efe fomea tɔ la na wò afeto Saul fe tɔgbuiyɔvi.

¹⁰ Wò kple viwòwo kple wò subolawo miade agble ɔ́e anyigba la dzi nɛ eye miatsɔ nukuawo vɛ ale be wò afeto fe tɔgbuiyɔvi nakpɔ nuɖuɖu. Ke Mefiboset, wò afeto fe tɔgbuiyɔvi, adu nu le nye kplɔ̃ ñu.” Azɔ la, viñutsu wuiatɔ kple subola blaevɛ nɔ Ziba si.

¹¹ Ziba gblo na fia la be, “Wò subola awɔ nu sia nu si nye afeto, fia la aɔe gbe na efe subola be wòawɔ.” Ale Mefiboset ɔ́ua nu le Fia David fe kplɔ̃ ñu abe fia la fe viwo dometo ɔ́eka ene.

¹² Viñutsuvi sue aɔe nɔ Mefiboset si; enkɔe nye Mika. Ziba fe afemetowo katã zu Mefiboset fe subolawo.

¹³ Ke Mefiboset ya nɔ Yerusalem, elabena eɔua nu le fia la fe kplɔ̃ ñu, eye efe atawo kple eve tu.

10

David ɔ́u Amonitowo dzi

¹ Le ɣeyiɣi aɔe megbe la, Amonitowo fe fia ku eye via Hanun ɔ́u fia ɔ́e etefe.

² David gblo be, “Manyo dɔ me na Hanun, Nahas fe vi abe ale si fofoa nyo dɔ me nam ene.” Ale David dɔ amewo be woado babaa na Hanun le fofoa fe ku ta.

Esi David fe amewo va dọ Amonitowo fe anyigba dzi la,

³ Amonitowo fe amegãwo gblọ na wofe kplọla Hanun be, “Ɖe nẹbu be David le bubu dem ye fofọ ọju to ame siawo dọdọ ẹ ẹ gbọwò be woado babaa na wò mea? Menye ẹ David dọ ame siawo be woava tsa ọku le anyigba la dzi eye yewoaho ava ẹ enu oa?”

⁴ Ale Hanun lé David fe amewo, fọ ge afãafã na wo eye wòlã wofe awuwo ẹ wofe gọnu. Ale Hanun do mo amewo.

⁵ Esi David se nya sia la, edo amewo woḍakpe ọtsuawo kple gbedeasi be woatsi Yeriko va se ẹ esime wofe ge nato elabena wodo ọkpe wo ọtu.

⁶ Esi Amonitowo kpo be yewozu David fe ketowo la, wobia awawọla akpe blaewe Aramtowo tso Bet Rehobnyigba kple Zobahnyigba dzi kpe ẹ ame akpe ẹka tso Maaka fia gbọ kple ame akpe wuieve (12,000) tso Tobnyigba dzi.

⁷ Esi David se nya sia la, edo Yoab kple awako blibo la ẹa.

⁸ Amonitowo va no wofe dua fe agbo nu hena awawọwọ le esime Aramtowo tso Zoba kple Rehob kple ame siwo tso Tob kple Maaka no wo ẹkui si le gbedzi.

⁹ Yoab kpo be wodze ava ẹ ye ọgo kple ye megbe siaa, eya ta etia Israel fe asrafo siwo bi ẹ awawọwọ me, eye wòna woḍakpe ava kple Aramtowo.

¹⁰ Ena akpa evelia si no novia Abisai fe kpokplo te la kpe ava kple Amonitowo.

11 Yoab gblɔ na nɔvia be, “Ne Aramtɔwo sɛ nam akpa la, nàva kpe ɔe nɔnye, ke ne Amonitɔwo sɛ na wò akpa la, mava kpe ɔe nɔwò.

12 Lé dzi ɔe fo, eye na míawɔ ava la kalɛtɔe na míafe dukɔ kple míafe Mawu la fe duwo. Yehowa awɔ nu si nyo le enkume.”

13 Ale Yoab kple efe avakɔwo lū ɔe Aramtɔwo dzi be woakpe ava kpɛli wo eye Aramtɔwo si le wo nu.

14 Esi Amonitɔwo kpɔ be Aramtɔwo nɔ sisim la, woawo hã lé du tso le Abisai nɔ eye wodage ɔe du la me eya ta Yoab trɔ dzo yi Yerusalem.

15 Esime Aramtɔwo kpɔ be Israelviwo ɔu yewo dzi la, wogbugbɔ fo fu wo ɔkuiwo.

16 Hadadezer na Aramtɔwo tso tɔsisi la godɔ yi Helam eye wonɔ Sobak, Hadadezer fe avafia fe kpɔkplɔ te.

17 Esi wogblɔ nya sia na David la, eya nɔtɔ kpɔ Israel fe avakɔ la yi Helam. Aramtɔwo ho ava ɔe David nɔ eye wowɔ ava kpɛli.

18 Ke Aramtɔwo gasi le Israelviwo nu. David wu Aramtɔwo fe sɔdola alafa adre (700) kple afɔzɔla akpe blaene (40,000). Ede abi wofe avafia, Sobak hã nɔ wòku le afi ma.

19 Esi Hadadezer fe kpedɛnutɔwo kpɔ be wodɔ Aramtɔwo dzi la wona ta eye wozu David tenɔlawo. Tso xe ma xi la, Aramtɔwo vɔna be yewoagakpe ɔe Amonitɔwo nɔ.

11

David wɔ ahasi kple Batseba

¹ Le Adame esi fiawo fe avawoxi do la, David do Yoab kple Israel fe avako la da be woatsrɔ Amonitowo eye woɖe to de Raba. Ke David no Yerusalem.

² Gbe deka le yetro me la, David fo eye wòɖi tsa le efe fiasã la fe xota fe gbadzafe. Ekpo nyonu aɖe si dze tugbe nutojuto wòno tsi lem,

³ ale wòdo ame da be woakpoe da be nyonu kae mahã. Amea de gbo va gblo ne be nyonu lae nye Batseba, Eliam fe vinyonu eye wònye Uria srɔ.

⁴ Enumake David na woyoe ne. Le xeyixi sia me tututu la, Batseba wu dokuijukoko le gbɔtotsitsi megbe fe wonawo nu teti ko. Esi wova la, David do egbo eye wòtro yi afe me.

⁵ Emegbe esi Batseba kpɔ be yefo fu la edo ame de David hegbloe ne.

⁶ Ale David do ame do de Yoab be, “Do Uria, Hitito la dem.”

⁷ Esi Uria va do la, David bia gbee tso Yoab kple avako la kple ava la fe yiyi me nuti.

⁸ Emegbe la, David gblo na Uria be wòayi aɖagbo de eme le efe afe me eye wòdo nunana aɖe de.

⁹ Ke Uria meyi afe me o; etsi fiasã la fe agbonu kple fia la fe subolawo.

¹⁰ Esi David se nu si Uria wo la, eyoe hebiae be, “Nya kae dzɔ? Nu ka ta mèyi srɔwò gbo le wò afe me etsɔ fiẽ esi nɛdzo le afe me etefe didi alea o?”

¹¹ Uria do enu na David be, “Nubablada la kple Israel kpakple Yuda wole agbadɔ me. Nye avafia Yoab kple nye afeto fe amewo katã le

gbedzi. Ɖe nye ya mayi afe me, ano wain, aɖu nu eye mado srõnye gbɔa? Meka atam be nyemaɖi fo to nu siawo wɔwɔ me o.”

¹² David gblɔ ne be, “Enyo; tsi anyi zã sia eye nàtrɔ ayi avagbedzi etsɔ,” Ale Uria tsi fiasã la me le Yerusalem.

¹³ David kpee ɖe fiẽnuɖukplɔ̃ ñu eye wòna wòno aha mu gake egagbe afemeyiyi eye wògatsi fiasã la fe agbo nu ɖɔ.

¹⁴ Esi ñu ke la, David ñlɔ agbalẽ de asi na Uria be wòatsɔ ayi na Yoab.

¹⁵ Fia la ɖo na Yoab to agbalẽ la me be wòado Uria ɖe afi si ava la sã le eye wòana amewo nade megbe le enu ale be woawui!

¹⁶ Ale Yoab ɖo Uria ɖe tefe aɖe si te ɖe du si ñu woɖe to ɖe afi si wònya be futɔwo fe avawɔla sesẽwo nɔ.

¹⁷ Ale wowu Uria, Hitito la kple Israelvi geɖewo.

¹⁸ Yoab ɖo du ɖe David tso ava la fe yiyime ñuti.

¹⁹ Egblo na ame si wòɖo la be, “Ne ègblo nya sia nya tso ava la ñu la,

²⁰ ɖewohĩ ado ɖomedzoe abia wò be, ‘Nu ka ta miegogo du la nenema le ava la wɔwɔ me? Ɖe mienya be woada aɗutrowo tso gli la dzi oa?’

²¹ Miedo ñku ale si wowu Abimelek, Yerub Beset fe vi, la dzi oa? Nyɔnu aɖee ɖe asi le wɔtutevi ñu tso gli la dzi wòwui le Tebez. Nu ka ta miegogo gli la nenema?’ Ne Fia la bia nya siawo wò la, gblɔ ne be, ‘Wowu wò avakplɔla Uria, Hitito la hã.’ ”

²² Ale ame dɔdɔ la yi Yerusalem eye wògblo nya la na David.

²³ Egblo be, “Futowo lū ɔe mía dzi; míenya wo wogbugbo yi dua fe agbowo nu.

²⁴ Glidzinolawo ho ava ɔe mía ŋu, wowu mía fe ame aɔewo eye wowu wò avakplola Uria, Hitito la, hã.”

²⁵ David gblo ne be, “Gblo na Yoab be dzi megade le efo o; ame sia ame ate ŋu atsi yi nu gbe deka. Miyi ava la wowo dzi sesie wu tsã eye miagbã du la. De dzi fo ne be eyae le do dzi loo!”

²⁶ Esi Batseba se be ye srõ Uria ku la, efae vevie

²⁷ eye esi konyifaɣi la wu nu la, David na Batseba bu yi fiasã la me eye wòzu srõawo dometo deka. Batseba dzi ŋutsuvi ne, ke nu si David wo la, medze Yehowa ŋu kura o.

12

Natan ka mo na David

¹ Ale Yehowa ɔo Nyagbloɔɔila Natan ɔa be wòagblo ŋutinya sia na David be, “Ŋutsu eve aɔewo le du aɔe me, deka nye kesinoto gã aɔe eye evelia nye ame dahe.

² Alẽwo kple nyiwo no kesinoto la si fũu,

³ ke alẽvi deka pe koe no ame dahe la ya si eye eya kple viawo kpɔa dzidzo le alẽvi la ŋu ŋuto. Ame dahe la nana alẽvi la qua nu le eya ŋuto fe agba me eye wònoa nu le efe kplu nu. Eléne ɔe abo abe via nyonuvie wònye ene.

⁴ “Gbe deka la, amedzro aɔe va dze kesinoto la. Le esime kesinoto la nalé alẽ deka tso eya ŋuto fe alẽ gbogboawo dome awu na amedzroa

tefe la, elé ame dahe la fe alě ɖeka ma, wui eye wòtsœ ɖa nue na amedzro la.”

⁵ David do ɖomedzoe eye wòka atam be, “Meta Yehowa fe agbe be ame si wɔ nu sia la dze na ku!

⁶ Ele be wòatsɔ alě ene aɖo ɖeka si wòfi la tefe le efe nublanuimakpɔmakpɔ ta.”

⁷ Tete Natan gblo na David be, “Wò tututue nye kesinɔto ma! Yehowa, Israel fe Mawu la gblo be, ‘Meɖo wò fiae ɖe Israel dzi eye meɖe wò tso Saul fe asi me;

⁸ metsɔ efe fiasã, srɔ̃awo, efe fiadufe, Israel kple Yuda siaa na wò. Magate ɲu ana nu geɖewo wò wu ne esiawo mesɔ gbɔ na wò o.

⁹ Ke nu ka ta nèdo vlo Yehowa fe sewo eye nèwɔ nu vɔ̃ɖi sia ɖo? Èwu Uria, Hitito eye nèxɔ srɔ̃a!

¹⁰ Eya ta tso azɔ dzi la, yi madzo le afewò me o, elabena edo vlom eye nèxɔ Uria Hitito la srɔ̃ ɖe.’

¹¹ “ ‘Meka atam be le nu si nèwɔ ta la, mana wò ɲuto wò afemetɔwo natso ɖe ɲuwò. Matsɔ srɔ̃wòwo ana ɲutsu bubuwo eye wòadɔ wo gbɔ le ɲɔkutsu dzatɛ be ame sia ame nakpɔ.

¹² Èwœ le bebeme ke nye ya mawɔ nu sia ɖe ɲuwò le gaglãgbe, le Israel blibo la ɲkume.’ ”

¹³ David vu eme nublanuitœ na Natan be, “Mewɔ nu vɔ̃ ɖe Yehowa ɲu.”

Natan ɖo eɲu be, “È, gake Yehowa tsœ ke wò eye màku le nu vɔ̃ sia ta o

¹⁴ gake èna mɔnukpɔkpɔ gã aɖe Yehowa fe futɔwo be woado vlo Yehowa eye woagblo busunyawo ɖe eɲu eya ta viwò la aku.”

15 Natan trɔ yi afe me. Yehowa na Uria srɔ fe vidzĩ si wòdzi na David la dze dɔ kutokutɔe.

16 David ɔe kuku na Mawu be wòana ɔevi la natsi agbe, egbe nuɔɔɔ eye wòmlo anyigba fuflu le Yehowa nkume to zã blibo la me.

17 Ametsitsi siwo le efe afe me la kpɔ egbɔ be woana wòafɔ aɔu nu, gake egbe fofɔ eye melɔ hã be yeɔɔ naneke kpli wo o.

18 Le nkeke adrea gbe la, ɔevi la ku. David nɔmewo vɔ be yewoagblɔe nɛ. Wogblo be “Esi ɔevia nɔ agbe la, míefɔ nu nɛ, ke meɔto to mí o; azɔ la, aleke míawɔ agblo nɛ be ɔevia ku? Ate nɔ awɔ nuvevi eɔokui.”

19 Ke esi David kpɔ wo wonɔ dalĩ dom na wo nɔewo la, enya nya si dzɔ. Ebia be, “Ɖevia kua?”

Woɔɔ enɔ be, “Ɖ, eku.”

20 David fɔ le anyigba, le tsi, vu ɔa, ɔpli awu eye wòyi ɔasubɔ le Yehowa fe afe me. Le esiawo megbe la, etrɔ va fiasã la me, bia be woɔɔ nu na ye eye wòɔ nua nyuie.

21 Nu sia wɔ nuku na enɔmewo eye wogblo nɛ be, “Míese wò nuwɔna sia gɔme o. Esi ɔevia nɔ agbe la, èfa avi eye nègbe nuɔɔɔ, ke azɔ esi ɔevia ku la, èdzudzɔ konyifafa eye nègade asi nuɔɔɔ me.”

22 David ɔo enɔ be, “Metsi nu dɔ eye mefa avi esi ɔevia nɔ agbe elabena megblo be, ‘Ɖewohĩ Yehowa ave nunye eye wòana ɔevia natsi agbe.’

23 Ke nu ka ta magatsi nu adɔ esi wòku? Ɖe mate nɔ ana wòagbɔ agbea? Egbɔe mayi, ke eya magate nɔ atrɔ va gbɔnye o.”

24 David fa ako na Batseba eye esi wògadó egbo la, edzi n̄tsuvi eye wòna n̄kɔe be Solomo. Yehowa l̄ɔ ɔvia

25 eye wòɔo du kple yayra ɔee to Nyagblɔɔɔila Natan dzi, be woana n̄kɔ ɔvia be “Yedidia” si gomee nye, “Yehowa fe lol̄ɔto” le lol̄ɔ toxe si Yehowa tso ne la ta.

Woxo Raba du la

26 Azɔ la, Yoab wo ava kple Amonitowo fe Raba eye wòxo fiadu la.

27 Yoab ɔo amewo ɔa be woagblo na David be, “Mewo ava kple Raba eye mexo efe tsidufe la.

28 Azɔ la, kplɔ avawɔla mamleawo, naɔe to ɔe dua eye naɔe. Ne menye nenema o la, maxo dua eye matsɔ nye n̄kɔ ne.”

29 Ale David kplɔ avako blibo la yi Raba, wo ava eye wòxo du la.

30 Eɔe fiakuku le ta na Fia la. Fiakuku la fe kpekpemee nye sika talento ɔeka eye woto kpe xɔasiwo ɔe enu. Wotsɔe ɔo na David. Elo afunyinu geɔewo tso du la me.

31 Ekplɔ dua me nolawo dzoe eye wode ɔo sesẽwo wowo asi na wo be woawo kple laxalaxawo, fiwo kple fiawo. Ena wowo ɔo le kpemefe la hã. Ewo Amonitowo fe duwo katã me towo alea. David kple avako la gbugbo va Yerusalem.

13

Amnon kple Tamar

1 Novinyɔnu dzetugbe aɔe no Absalom, David fe vinutsu si. Enkɔe nye Tamar eye efe nu nyo

David viṅutsu bubu si woyɔna be Amnon la ṅu, evɔ Amnon kple Tamar nye atsusiviwo.

² Amnon fe lolɔ na Tamar va de fu ne ale gbegbe be wɔdze do. Amnon mekpɔ monu adeke awɔ naneke kplii o, elabena Tamar menya ṅutsu haɖe o.

³ Xolɔ dzeaye aɖe no Amnon si; eṅkɔe nye Yonadab, ame si nye David noṅutsu, Simea fe vi.

⁴ Gbe deka la, Yonadab bia Amnon be, “Nya kae dzɔ? Nu ka ta wò, fiavi, nàlé blanui ale ṅdi sia ṅdi?”

Amnon gblo ne be, “Tamar, noṅinye nyɔnu, ame si dzɔ de Absalom yome la fe vi la fe nu lé dzi nam.”

⁵ Yonadab gblo ne be, “Enyo, magblo nu si nàwɔ la na wò. Yi dāmlɔ anyi eye nàwɔ abe de nèdze do ene. Ne fofowò va be yeakpɔ wò da la, gblo ne be wòana Tamar nava wɔ nuɖuɖu aɖe na ye. Na wòanya be yeahaya ne Tamar va da nu na ye.”

⁶ Amnon wɔ alea. Esi David va kpɔe da la, eɖe kuku ne be wòade mɔ na ye noṅinyɔnu, Tamar, wòava da nu na ye yeaɖu.

⁷ David lɔ eye wòdo du de Tamar be wòayi Amnon fe xɔ me eye wòada nane ne.

⁸ Ale Tamar yi Amnon fe xɔ me ale be Amnon nakpɔ ale si wòablu amɔ lae.

⁹ Eto tatali toxɛ aɖe ne, ke esi wòdo kplɔ ne la, egbe nua duɖu! Eɖe gbe na efe subɔlawo be woadzo le yewo gbɔ eye subɔlawo katã do go le xɔa me.

10 Amnon gblɔ na Tamar be, “Tso nuɖuɖu la va nye dɔfe eye nàdoe nam.” Ale Tamar tso nuɖuɖu la yii.

11 Esi wòtsi tsitre ɔe enkume la, Amnon gblɔ nɛ be, “Lólɔ̀tɔ̀, va mlɔ gbɔnye.”

12 Tamar do ɣli be, “Oo, Amnon, èdzɔ movi loo! Mègawɔ nu sia tɔgbi o. Wò nɔtɔ ènya be nu sia tɔgbi medzɔna le Israel o.

13 Afi ka mayi kple nɔkpe gã sia? Woayo wò be abunetɔ gátɔwo dometɔ ɔeka le Israel! Mede kuku, fo nu kple fia la, ekema aɔe mɔ na wò nàɔem.”

14 Amnon gbe meɔo toe o, ke boɔ esi wòsɛ wu Tamar ta la, elée sesètɔe hedɔ egbo.

15 Enumake lolɔ̀ si wòtso nɛ la trɔ zu fuléle. Amnon lé fu Tamar azɔ wu ale si wòlɔe tsã. Eblu ɔe eta be, “Do go nàdzɔ le afi sia!”

16 Tamar de asi avifafa me hegblo be, “Ne ègbem la, evɔɔɔji wu nu si nɛwɔ kplim gɔ hã.”

Ke Amnon meɔo to Tamar fe nya siawo o.

17 Eyo efe subɔla eye wògblo nɛ be, “He nyɔnu sia do goe le afi sia eye nàtu ɔɔa ɔe eyome.”

18 Ale subɔla la hee do goe eye wòtu ɔ la ɔe eyome. Edo awu ɔlaya nyui aɔe si fiavinyɔnu siwo menya nɔtsu haɔe o la dona.

19 Tamar dze awu la le eɔokui nɔti, lo dzowɔ kɔ ɔe tame, kpla asi ta, hencɔ avi fam kple ɣli eye wòdzɔ.

20 Nɔvia Absalom biae be, “Nyatefee be Amnon gblɛ wò? Mègana wòave wò nenema kura o, elabena fome ɔeka sia me ko nya la dzɔ le. Esia menye nya aɔeke si nɔ nàtsi dzi le alea o!”

Ale Tamar nɔ nɔvia Absalom gbɔ abe nyɔnu si ɔi gbɔ edokui ene.

²¹ Esi Fia David se nya si dzɔ la, edo dɔmedzoe ɲuto.

²² Absalom lé fu Amnon le esi wògblě nɔvia, Tamar ta ale gbegbe be megafoa nu kplii gɔ hã o.

Absalom wu Amnon

²³ Le fe eve megbe la, wonɔ fu kom na Absalom fe alěwo le Baal Hazor, le Efraim du la gbɔ. Absalom kpe fiavinutsuwo katã be woava afi ma.

²⁴ Eyi fofoa David gbɔ hekpe eya hã kple enumewo be woava kpɔ dzidzɔ kple ye.

²⁵ Ke fofoa gblɔ nɛ be, “Ao, vinye, ne mí katã míeva la, míanye agba na wò akpa.”

Absalom foe ɔe enu gake melɔ ɔe yiye dzi o; ɔeko wòda akpe nɛ ɔe efe amekpekpe la ta.

²⁶ Absalom gblɔ be, “Enyo; ne wò ɲuto màte ɲu ava o hã la, màɔo nɔvinye, Amnon ɔa ɔe tewòfe oa?”

Fia la biaɛ be, “Nu ka ta màɔo Amnon ɔa?”

²⁷ Absalom yi nya la fofɔ ɔe fia la nu dzi va se ɔe esime wòlɔ eye wòna via ɲutsuwo katã, ame siwo dome Amnon hã nɔ la yi.

²⁸ Absalom gblɔ na efe amewo be, “Milala va se ɔe esime Amnon namu aha, ekema ne mewo dzesi aɔe na mi ko la, miawui! Migavɔ o, nyee nye miafe afeto eye esiae nye nye ɔɔɔo. Milé dzi ɔe fo ne miawɔe!”

²⁹ Ale Absalom fe amewo wɔ Amnon abe ale si Absalom ɔo na wo ene. Tete fia la fe viwo katã lia wofe tedzisowo dzi eye wosi dzo.

³⁰ Esi wono moa dzi la, David se be, “Absalom wu fia la fe viwo katã eye wo dometo deka pe gõ hã mesuso o.”

³¹ Fia la tsi tsitre, dze efe awuwo eye wòmlo anyigba, le konyifafa me, enumewo hã dze wofe awuwo le ñodzi kple konyifafa ta.

³² Ke Yonadab, David nõviñutsu, Simea fe viñutsu gblo be, “Mele be nye afeto nabu be wowu fiaviñutsuawo katã o. Amnon ko wowu! Esiae nye Absalom fe tamedofo si wògbona tso gbe si gbe ke Amnon gblẽ nõvia nyonu Tamar.

³³ Mele be nye afeto, fia la nafo to nya sia bena fiaviñutsuawo katã ku o. Amnon koe ku.”

³⁴ Ke Absalom si le tefea.

Azo, dzola si le Yerusalem fe gli la dzi la, kpõ ameha gã ađe le togbe la ñu wogbona Yerusalem.

³⁵ Yonadab gblo na fia la be, “Kpõ da, woawoe nye emawo! Viwò ñutsuwo gbõna da abe ale si megblo ene.”

³⁶ Etefe medidi o la, wova do heno avi fam. Fia la kple enumewo hã fa avi vevie.

³⁷ Absalom si yi Talmai, Amihud fe vi Gesuri fia gbõ. Ke Fia David faa via ñutsu la gbe sia gbe.

³⁸ Absalom si yi Gesur eye wònõ afi ma fe etõ.

³⁹ Esi Fia David dzudzõ Amnon fafa la, edi vevie be yeagakpõ ye vi Absalom.

14

Absalom trõ yi Yerusalem

¹ Esi Avafia Yoab kpõ be David di vevie be yeagakpõ Absalom la,

² Edo du de nyonu nyanu ađe si no Tekoa. Esi nyonu la va la, Yoab gblo ne be, “Wo abe de nele konyi fam ene eye nata funyivo. Mègavu da o; wo dokuiwo abe nyonu si le fu nyim yeyiđi didi ađe ene.

³ Ekema nanyi fia la gbo eye nàgblo nu si magblo na wo be nàgblo la ne.”

⁴ Esi nyonu la do fia la gbo la, emlo anyigba, tso mo anyi le fia la nkume eye wodo gli be, “Oo, fia, nyo nam!”

⁵ Fia la biae be, “Nu kae le fu dem na wo.”

Edo enu be, “Ahosie menye, srnye ku.

⁶ Vinutsu eve no nye, wo dola si. Wowo avu kple wo newo le gbedzi; ame ađeke meno afi ma ale avu wo o. Ale deka wu nowia.

⁷ Azo la, fometo mamleawo le biabiam be mađe asi le esi wu nowia la nu ne woawu eya ha le ale si wowu nowia la ta. Ne mewo wofe gbe dzi la, vinutsu ađeke magano asinye o, ekema srnye fe nko abu le anyigba dzi.”

⁸ Fia la gblo ne be, “Gble nya sia de nye asi me; makpo egbo be ame ađeke maka asi viwo nutsu la nu o.”

⁹ Tekoa nyonu la gblo ne be, “Oo, nye afeto, meda akpe na wo; ne woaxa wo be nekpe de nyunye alea la, maxo nya la de dokuinye dzi.”

¹⁰ Fia la yi edzi be, “Mègatsi dzi le akpa ma nu o. Ne ame ađe melo de edzi o la, kplae ve nam. Meka de edzi na wo be magagblo nya ađeke o!”

¹¹ Nyonu la gblo na David be, “Mede kuku, tso Yehowa, wo Mawu, ka atam nam be, yemađe mo

ame aḍeke nawo nuvevi vinye la o. Nyemedi be woagako bu bubu aḍeke di o.”

David do enu be, “Metsɔ Yehowa ka atam na wò bena ame aḍeke manyo viwò la fe taḍa ḍeka pe gõ hã o!”

¹² Nyonu la yi edzi be “Meḍe kuku, na magabia nu ḍeka wò, nye afeto fia la!”

David gblɔ ne be, “Bia faa!”

¹³ Nyonu la gblɔ be, “Ekema nu ka ta nèḍo nu sia tsitre ḍe Mawu fe amewo ḡuti? Elabena le nyametsotso si nèna nu la, fia la bu fo eḍokui le esime megbugbo via si wònya de gbe la va afee o.

¹⁴ Mí katã míele kuku ge, mlɔeba la míaḡe agbe le abe tsi si wotro ko ḍe anyigba ene, womagate ḡu aklui o. Ke Mawu ayra wò kple agbe didi wu, ne àto mo aḍe nu ana viwò Absalom nagbo va afe.

¹⁵ “Eya ta meva be magblɔ nya sia na nye afeto, fia la elabena ameawo le vovõ dom nam. Wò subɔla bu be, ‘Mafo nu kple fia la kpo; ḍewohi awo nu si efe subɔla la abia.

¹⁶ Ḍewohi fia la alõ be yeade efe subɔla tso ame si le didim be yeana be nye kple vinye míaɔo domenjinu si Mawu na mí o la si me.’

¹⁷ “E, fia la agana efe asimeḡutifafa mí. Menya be èle abe mawudɔla ene eye ètea ḡu dzea si nyui tso võ gbo. Yehowa, wò Mawu, nana kpli wò.”

¹⁸ Fia la gblɔ be, “Medi be manya nu ḍeka.”

Nyonu la biae be, “Nye afeto, nu kae?”

¹⁹ Fia la yi edzi be, “Yoab ye nye ame si do wò ḍe aḡi sia?”

Nyɔnu la ɔ̄o enu be, “Nye afeto fia, aleke mate nu agblo be menye eyae o? Ɛ, Yoab ye dɔm ɔ̄a eye wɔgblo nu si magblo na wò la nam.

²⁰ Ewɔ nu sia, ale be yeatsɔ nya la aɔo wò ñkume to mɔ bubu dzi. Ke wò nye afeto, ènyaa nu abe mawudɔla ene eye nènɔya nu sia nu si dzɔna!”

²¹ Ale David yɔ Yoab eye wɔgblo nɛ be, “Enyo, yi nàkplɔ Absalom vɛ.”

²² Yoab mlɔ anyigba le fia la ñkume eye wòyra fia la hegblɔ be, “Nye afeto fia, egbe nye wò dɔla medze sii mlɔeba be èlɔm elabena èlɔ ɔ̄e nu si mebia wò la dzi!”

²³ Ale Yoab yi Gesur eye wòkplɔ Absalom gbɔ va Yerusalem.

²⁴ Fia David de se be, “Absalom ate nu ayi eya ñuto fe nɔfe le fiasã sia me gake mekpɔ mɔ ado ɔ̄e nye ñkume le afi sia gbede o. Nyemedi be makpɔe kura o!”

²⁵ Ame aɔeke medze ɔ̄eka le Israelnyigba dzi abe Absalom ene o eye womekafua ame bubu aɔeke hã nenema abe eya ene o.

²⁶ Ekoa efe taɔa zi ɔ̄eka pɛ ko le fe blibo ɔ̄eka me. Nu si ta kò wòkonɛ zi ɔ̄eka ma hãe nye be taɔa la tona vutu, eye ne edae la ekpena kilogram etɔ sɔɔ eye wòkpena le ta nɛ akpa.

²⁷ Vinjutsu etɔ kple vinyɔnu ɔ̄eka, Tamar, ame si dze tugbe ñuto la nɔ Absalom si.

²⁸ Absalom nɔ Yerusalem fe eve eye mekpɔ fia la o.

²⁹ Eɔo du ɔ̄e Yoab be wòava aɔe kuku na ye fofɔ na ye gake Yoab gbe meyi o. Absalom gaɔo du ɔ̄e zi evelia eye wògagbe yiye.

³⁰ Ale Absalom ɔe gbe na efe subolawo be, “Miyi miato dzo Yoab fe lugble si le tonye xa” eye woyi ɔato dzoe.

³¹ Yoab yi Absalom gbo eye wòbiae be, “Nu ka ta wò subolawo to dzo nye lugble ɔo?”

³² Absalom ɔo enu be, “Elabena medi be nàbia fia la nam be, nu ka ta wòkplòm gbœ tso Gesur ne medi be yeakpòm o? Anye ne manɔ afi ma hafi. Na mafo nu kple fia la eye ne ekpo be mewu ame la, wòawum.”

³³ Yoab gblɔ nya si Absalom gblɔ la na fia la eye David yɔ Absalom mlœba. Eva, de ta agu na fia la eye wòkpla asi kɔ nɛ.

15

Absalom fe nugbedɔɔ

¹ Emegbe la, Absalom fle tasiadam nyui aɔe kple sɔwo eye wòdi ame blaato siwo ano du fum le enu.

² Efoa kaba ndi sia ndi, yia dua fe agbonu eye ne ame aɔe tso nya aɔe gbɔna be fia nadrɔ na ye la, Absalom yɔnɛ eye wòbianɛ be, “Du ka me nètso?” Ne ame la ɔo enu be “Wò dɔla tso Israel toawo dometo ɔka me la,”

³ Absalom gbɔna be, “Mekpo be wò nya dzo; evem nuto be ame aɔeke mele Fia la nu si akpe ɔe enu le nya siawo dɔdrɔ me o.”

⁴ Absalom gagbɔna be, “Nyee anye vɔnudrɔla la hafi, ekema ame sia ame ate nu atso efe vɔnunya vɛ nam eye madrɔ nya dzɔdzɔe nɛ!”

⁵ Ne ame aɔe va be yeade ta agu nɛ la, melɔna o, ke boɲ enaa asii eye wòkplaa asi kɔ nɛ boɲ.

⁶ Absalom to mọ sia dzi eye wòna Israelviwo katã tso lolõ toxε nε.

⁷ Le fe enelia fe nuwuwu la, Absalom gblo na Fia la be, “Na mayi Hebron eye maxe adzogbe ađe si međe na Yehowa.

⁸ Esi wò subola nọ Gesur le Aram la, međe adzogbe be, ‘Ne Yehowa akplom mađo Yerusalem la, masubo Yehowa le Hebron.’ ”

⁹ Fia la gblo nε be, “Enyo; yi nàsa vọ la le adzogbe si nèđe la nu.”

Ale Absalom yi Hebron.

¹⁰ Ke esi wònọ afi ma la, eđo nkutsalawo đe Israel fe to đe sia đe me be woagblo na amewo be; “Ne miese kpēwo fe dīdī ko la, mianya be wotsọ Absalom ọọ fia le Hebron.”

¹¹ Absalom kplọ ame alafa eve đe asi tso Yerusalem abe efe amedzrowo ene ke womenya naneke tso efe tamedođowo ọu o.

¹² Esi wònọ vọ sam la, eđo du đe Ahitofel, ame si nye David fe ađaṅuđolawo dometo ọka si nọ Giloh. Ahitofel va de Absalom dzi abe ale si ame gedewo wọ ene, ale Absalom fe babla đe David ọu nu sē ọtu.

David si dzo le Yerusalem

¹³ Le ọeyiọi kpui ađe megbe la, ame ađe va ọọ Yerusalem eye wògblo na Fia David be, “Israelviwo katã de Absalom dzi eye wobla đe ọuwò!”

¹⁴ David gblo na efe amewo enumake be, “Ekema mina mía si enumake hafi sisi magava nọ mía ọu o. Ne mía si dzo le dua me hafi Absalom va ọọ la, ekema mía wo kple Yerusalem du la siaa mía kpo ọeđe.”

15 Enjumewo ka ɔe edzi ne be, “Míeli kpli wò; wò nu si nyo na wò, míafe afeto fia.”

16 Ale David kple efe afemetowo dze mo enumake; efe ahiãvi ewo ko wògble ɔi be woano fiasã la dzi kpom.

17 Ale fia la dze mo, efe amewo katã dze eyome eye woto ɔe dua godo.

18 Efe amewo kple Keretitowo kple Peletitowo kple Gitito alafa adeawo, ame siwo dze eyome tso Gat la va to enu eye wozo le fia la ngo.

19 Fia la gblo na Itai, Gitito la be, “Nu ka ta nãno mía dome? Trɔ nanyi aɔano Absalom nu. Amedzroe nɛnye, ame si si dzo le mia de.

20 Etsɔ ko nɛva! Egbe la, ɔe mana nãsa tsaglalã kpli mí, le esime nyemenya afi si yim nye nuto mele oa? Trɔ kple wò amewo. Amenuveve kple nutefewowo nãno kpli mi.”

21 Ke Itai ɔe enu be, “Metsɔ Yehowa kple wò nuto wò agbe ka atam be afi sia afi si nanyi la, nye hã mayi; nya sia nya nedzo, nenye agbee hã, kue hã!”

22 David ɔe enu be, “Enyo, miva míyi.” Ale Itai kple efe ame alafa adeawo kple wofe afemetowo yi kpli wo.

23 Ame sia ame lé blaui le dua me esime fia la kple efe amewo va yina. Wotso Kidron tovu la eye woɔo ta gbegbe la.

24 Abiata kple Zadok kple Levitowo ko Mawu fe nubablaɔaka la eye wodae ɔe moto va se ɔe esime ame sia ame va yi vo.

25 Fia la gblo na Zadok be, “Gbugbo Mawu fe nubablaɔaka la yi dua me. Ne mekpɔ

amenuveve le Yehowa nkume la, Yehowa ana magagbo ava kpo e kple efe nɔfe.

²⁶ Ke ne egblo be, 'Nyemekpo nudzedze le nɔwò o' la, ekema mele klalo; newo nu sia nu si dze enu lam."

²⁷ Fia la gblo na Zadok be, "Kpo da, medi be natro le nutifafa me ayi dua me kple viwò Ahimaaz kple Abiata fe vi, Yonatan.

²⁸ Mato de Yodan tosi la fe totsofe va se de esime mese nya afe tso gbowò. Na manya nu si le dzodzom le Yerusalem hafi mabu de gbege la."

²⁹ Ale Zadok kple Abiata gbugbo Mawu fe nubabladaka la yi dua me eye wotsi afi ma.

³⁰ David zo mo si do ta Amito la dzi heno avi fam. Etsyo nu ta eye wode afo fuflu abe konyifafa fe dzesi ene. Enumewo ha tso nu ta heno avi fam le esime wono to la liam.

³¹ Esime ame afe gblo na David be efe adanudola Ahitofel dze Absalom yome la, David do gbe da be, "Oo, Yehowa, mede kuku, na Ahitofel nado adanu gbegele na Absalom!"

³² Esi wofo te fe si le toa tame, afi si amewo suboa Mawu le la, David kpo Husai, Arkito la, wono elalam; efe awuwo wuvu le enu eye ke no tame ne.

³³ David gblo ne be, "Ne edze yonyeme la, agba ko nanye nam.

³⁴ Ke ne etro yi dua me eye negblo na Absalom be, 'O fia, menyefowò fe subola tsã, ke azo la, manye wò subola' la, ekema ate nu akpe de nunye to Ahitofel fe adanudodo me gbegele me.

³⁵ Nunɔla Zadok kple nunɔla Abiata manɔ afi ma kpɔlɔ wò oa? Gblɔ nu sia nu si nàse le fiasã la me nà wo.

³⁶ Wo viɔtsu eveawo, Ahimaaz, Zadok fe vi kple Yonatan, Abiata fe vi, le afi ma kpɔlɔ wo. Gblɔ nu si nàse la na wo be woava gblɔ nam.”

³⁷ Ale David xɔlɔ Husai trɔ yi dua me eye esi wòɔ teti ko la, Absalom hã va ɔ.

16

David kple Ziba

¹ Esi David to toa tame yina sɛe ko la, Ziba, ame si nye Mefiboset fe afedzikpɔla la va tui. Etsɔ abolo alafa eve, waintsetse fufu ka alafa ɔka, waintsetse mumu kpo alafa ɔka kple wain adzafi sue ɔka ɔe tedzi eve dzi ve.

² Fia la bia Ziba be, “Nu ka míawɔ kple nu siawo?”

Ziba ɔe enu be, “Tedziawo nye wò amewo tɔ be woanɔ dodom, aboloawo kple kutsetseawo nye ɔkakpuiawo fe nuɔɔ. Ne ɔe te nuwòme aɔe nu le gbegbea la, wòano wain la.”

³ Fia la bia be, “Afi ka Mefiboset le?”

Ziba ɔe enu be, “Enɔ Yerusalem; egbɔ be, ‘Mezu fia azɔ! Egbe la maxɔ fofonye, Saul, fe fiadufe la!’ ”

⁴ Fia la gblɔ na Ziba be, “Ekema metsɔ nu sia nu si nye etɔ la na wò.”

Ziba ɔe enu be, “Akpe na wò; meda akpe gã aɔe na wò, nye amegã.”

Simeifofide David

⁵ Esi David kple enumewo gogo Bahurim la, n̄tsu aḍe do go tso kɔfe aḍe me hefo fi de wo. Ame siae nye Simeï, Gera fe vi eye wòganye Saul fe fometo.

⁶ Eda kpe Fia la kple efe avafiawo kple avawɔla siwo katã fo xlãe!

⁷ Simeï fo fi de David kple x̄li be, “Bu le afi sia, bu le afi sia, wò hl̄ɔdola kple ame v̄ɔɔi!”

⁸ Yehowa xe fe na wò ḍe vu siwo katã nèko ḍe anyi le Saul, ame si teḍe nèle fia ḍum le la fe afe me eya ta Yehowa x̄o fiadufe la na viwò Absalom. Ège ḍe dzogbev̄o me elabena ènye hl̄ɔdola!”

⁹ Abisai bia be, “Nu ka ta avu kuku sia afo fi ade wò, nye afeto, fia, mahã? Ḍe mo nam matso ta le enu!”

¹⁰ Ke fia la gblo be, “Nya kae le nye kple miawo, Zeruya fe viwo, dome? Ne ele ḍiṇu dom elabena Yehowae gblo n̄e be, ‘Fo fi de David’ la, ame ka ate n̄u abia be, ‘Nu ka ta nèle nu sia wòm ḍo?’”

¹¹ David gblo na Abisai kple enumewo be, “Vinye, ame si nye nye n̄uto nye n̄utilã la, le agbagba dzem be yeawum, ekema nu ka Benyaminto sia mawo o? Zi kpi kp̄o w̄afo fi dem elabena Yehowae ḍo n̄e.

¹² Alo ḍewoh̄i Yehowa akp̄o be edo ḍiṇu nam dzodzro eye wòayram le efe fifodewo ta.”

¹³ Ale David kpl̄o efe amewo yi m̄ozozo la dzi eye Simeï h̄ã n̄o zozom ḍe wo n̄u le togbea fe akpa kem̄e. En̄o fi fom de David, n̄o kpe damii eye wòn̄o ke wum ḍe yame ḍe wo n̄u.

14 Đedji te Fia la kple enumewo katã ñu azo, esime wođo Bahurim ale woto de afi ma hegbo de eme sêe.

Husai kple Ahitofel fe ađanudodowo

15 Le xeyixi sia me la, Absalom kple Israelviwo va do Yerusalem; Ahitofel hã no wo ñu.

16 Esi David xolõ, Husai, Arkito la va do la, eyi Absalom gbo enumake eye wodo gbe ne be, "Fia neno agbe tegbee. Fia neno agbe tegbee!"

17 Absalom biae be, "Aleae nawo de xowò, David ñue nye sia? Nu ka ta mègeale egbo o?"

18 Husai do enu na Absalom be, "Elabena ame si Yehowa kple Israel tia lae mewo do na.

19 Nu ka ta nyemawo nenema o? Mekpe de fofowò ñu. Azo la, makpe de ñuwò."

20 Absalom tro de Ahitofel gbo eye wobiae be, "Nu ka magawo azo?"

21 Ahitofel do enu na Absalom be, "Yi nado fofowò fe ahiaviwo gbo elabena egblè wo de afi sia be woakpo fiasã la dzi. Ekema Israel blibo la anya be, èdo vlo fofowò ale gbegbe be ame ađeke magate ñu adzra mia dome do o. Ekema ame sia ame adze yowòme."

22 Ale wotu agbado ađe de fiasã la fe xota fe gbadzafe, afi si ame sia ame ate ñu akpo nu le. Absalom yina dadọa fofoa fe ahiaviwo gbo le agbado la me le Israel blibo la ñkume.

23 Le ñkeke mawo me la, Ahitofel fe ađanu si wòdona la nona abe Mawu gbõe wobia gbe le ene, ale David kple Absalom siaa dea bubu Ahitofel fe ađanudodowo ñu.

17

¹ Azò la, Ahitofel gblo na Absalom be, “Na ame akpe wuievem ne míati David yome le zã sia me.

² Madze edzi esi dèdji te enu eye wògbòdzò. Made vovò lāme nɛ ekema enumewo katã asi, agblēe dji. Mawu fia la dèdè ko,

³ eye makplo ame bubuawo katã vɛ na wò. Ame si dim nèle fe ku la anye ame bubuawo fe totro gbo; nuvevi mawo ame bubuawo dometo adèke o.”

⁴ Absalom kple Israel fe ametsitsiwo katã lɔ dè dɔdɔ sia dzi.

⁵ Ke Absalom gblo be, “Mina míabia Husai, Arkito la, nu si wòbu tso dɔdɔ sia nu.”

⁶ Esi Husai va dɔ la, Absalom gblo nya si Ahitofel gblo la nɛ eye wòbia Husai be, “Aleke nèbu tso dɔdɔ sia nu? Dè míazò dè Ahitofel fe adanunua? Ne mèda asi dè edzi o la, ekema gblo nu si nèbu be míawo la na mí.”

⁷ Husai dɔ enu na Absalom be, “Mebu be azò ya la, Ahitofel da fu.

⁸ Ènya fofowò kple efe amewo nyuie, ènya be wonye avawola sesẽwo. Dèwohĩ David fe mo nyra da abe sisiblisinò si fe viwo wofi le egbo la ene. Avawola xonko, kponutefee fofowò nye, ne zã do la, mamlo avawolawo dome o.

⁹ Dèwohĩ ebe dè do alo agado adè me da xoxo! Ne edo va dze mia dzi eye wòwu miafe ame adewo la, vovò adɔ wò avawolawo eye ame sia ame ade asi xlidodo me be wosi avako si kplò Absalom dɔ.

¹⁰ Ekema wò kalètowo kekeake gɔ hã, nenye dzata fe dzie le dɔ me na wo gɔ hã la, vovò ana

woatsi tefe deka elabena Israel blibo la nya be fofowò bi de awawowo me eye efe asrafowo hã nye kalětowo.

¹¹ “Nu si mebue nye be nàfo Israel dukò blibo la fe avakò la nu fu tso keke Dan va se de Beerseba ale be avakò gã ađe nano asiwò. Mebu hã be wò nuto nàkplò avakò la.

¹² Ekema ne mieke de David nu la, miate nu atsrõ efe avakò blibo la ale be ame deka pe gõ hã masuso ano agbe o.

¹³ Ne David si yi du ađe me la, Israel fe avakò blibo la ano wò kpòkplò te, miatsi kawo de dua fe gliwo nu eye miahe gliawo ayi ađakò de balime si te de enu la me va se de esime kpe ađeke magano kpe dzi o.”

¹⁴ Tete Absalom kple Israelviwo katã gblò be, “Husai, Arkito la fe ađanu nyo wu Ahitofel to.” Esia va eme elabena Yehowa do be, yeagblẽ Ahitofel fe ađanu, si nye nyuito boŋ hafi la me ale be yeahe dzogbevõe va Absalom dzi.

¹⁵ Husai gblò na nunɔla Zadok kple Abiata bena; Ale kple ale Ahitofel do ađanu na Absalom kple Israel ametsitsiwo kple eya nuto to na nunɔlawo.

¹⁶ Egblò na wo be, “Afo netsò! Midi David enumake eye miagblò ne be, megano Yodan tosisì la fe totsofe le zã sia me o ke boŋ ele be wòatso tosisì la enumake ayi gbedzi le tosisì la godò. Ne mewo alea o la, eya nuto kple efe avakò la katã atsrõ.”

¹⁷ Yonatan kple Ahimaaz no En Rogel ale be amewo makpo wo ne woge de dua me alo wodo go le dua me o. Wowo dođo kple nyonudɔla ađe

be wòayi aḍagblɔ nya si woagblɔ na David la na wo.

¹⁸ Ke esi wodzo le En Rogel yina David gbɔ la, ηutsu aḍe kpɔ wo eye wòyi ḍagblɔe na Absalom. Le ḡeyiḡi sia me la, wosi yi Bahurim eye ηutsu aḍe ḡla wo ḍe efe vudo me le efe afe godɔ.

¹⁹ ηutsua srɔ ḍɔ avɔ aḍe ḍe vudo la nu eye wosia bli ḍe avɔ la dzi ale be ame aḍeke mabu be woanɔ afi ma o.

²⁰ Esi Absalom fe amewo va nyɔnu la gbɔ la, wobia be, “Afi ka Ahimaaz kple Yonatan wole?”

Nyɔnu la gbɔ na wo be, “Wotso tɔvu la xoxo.” Ameawo di wo gake womekpɔ wo o, ale wotrɔ yi Yerusalem.

²¹ Ame eveawo do le vudo la me eye woḍe abla yi Fia David gbɔ. Wogblɔ nɛ be, “Afo netsɔ! Tso Yɔdan tɔsisi la le zã sia me.” Wogblɔ ale si Ahitofel ḍɔ aḍaηu na Absalom be wòalée, awui la hã nɛ.

²² Ale David kple enjumewo katã tso tɔsisi la le zã ma me eye woḍo tɔsisi la godɔ hafi ηu ke.

²³ Le ḡeyiḡi ma me la, esi Absalom do ηukpe Ahitofel le dukɔ la ηkume eye mexɔ efe aḍaηuḍoḍo o ta la, Ahitofel de efe tedzi dzi eye wòyi wo de. Esi wòdzra efe afe ḍɔ vɔ la, ede ka ve na eḍokui. Ale Ahitofel ku eye woḍii ḍe fofoa xa.

²⁴ Le ḡeyiḡi kpui aḍe megbe la, David va ḍɔ Mahanaim. Absalom fo Israel dukɔ blibo la nu fu eye wòkplɔ amewo wonɔ tɔsisi la tsom.

²⁵ Absalom na Amasa zu avafia ḍe Yoab teƒe. Amasa fofoe nye Itra, Ismaeltɔ eye dadae nye Abigail, Nahas fe vinyɔnu, ame si nye Yoaz dada, Zeruya novinyɔnu.

²⁶ Absalom kple Israel fe avako la fo fu de Gileadnyigba dzi.

²⁷ Esi David va do Mahanaim la, Sobi, Nahas fe vi si tso Amon fe viwo fe Raba kple Makir, Amiel fe vi si tso Lo Debar kple Barzilai, Gileadto la si tso Rogelun la

²⁸ tso abadzivowo, agbawo kple zewo ve. Wotsɔ lu kple fo, wo, bli totɔe, ayi kple

²⁹ anyitsi, nyinotsi babla, alẽwo kple akpono si wowo kple nyinotsi la hã ve na David kple efe amewo be woadu. Wogblo be, “Do le amewo wum, deɖi te wo nu eye tsiko hã le wo wum le gbegbea.”

18

Absalom fe ku

¹ David fo avawɔla siwo no enu la nu fu eye wode avakplɔlawo do ame akpewo kple alafawo nu.

² Akpa deka no Yoab novinutsu, Abisai, Zeruya fe vinutsu te. Akpa evelia no Itai, Gitito la te eye Fia David do be akpa etɔlia nana ye nuto yefe kpokplo te hafi, gake amewo gbe ne

³ hegblo be, “Mele be wo nuto nakplo avalogo adeke o, elabena ne wahiã be miasi eye woawu avalogo la fe afã la, womatsɔ deke le eme o. Woano wo deka ko dim, eya ta enyo wu be nana dua me le afi sia eye ne adanu ade hiã mi la, nadoe de mi.”

⁴ Fia la do enu be, “Enyo, mawo nu sia nu si nyo na mi ko.”

Ale David nɔ tsitre ɔe dua fe agbonu esime avawɔlawo katã va tso eme.

⁵ Fia la gbɔ na Yoab, Abisai kple Itai be, “Mixa ɔe tanye ne miakpɔ nublanui na vinye Absalom.” Avawɔlawo katã se nya si fia la gbɔ na wo.

⁶ Ale David fe avakɔ la ho ava ɔe Israel nɔ eye wodze ava la gɔme le Efraim fe ave la me.

⁷ David fe amewo du Israel fe avakɔ la dzi. Wowu ame akpe blaevɛ (20,000) sɔn le Israelviwo dome gbe ma gbe.

⁸ Ame siwo bu le ave me la sɔ gbɔ wu ame siwo wowu.

⁹ Le ava la me la, Absalom va do go David fe amewo. Esi Absalom nɔ efe tedzisɔ dzi si yina la, tedzisɔa to logoti aɔe fe alɔdzewo te eye efe taɔa ku alɔdze aɔe. Tedzisɔ la si dzo, do le ete le esime eya nɔtɔ tsi ɔe alɔdze la nɔ hɛnɔ nyenyem segblesegble le yame.

¹⁰ David fe amewo dometɔ ɔeka kpɔe eye wɔgbɔe na Yoab bɛna, “Kpɔ ɔa, mekpɔ Absalom wɔtsi klɛti aɔe nɔ.”

¹¹ Yoab biaɛ be, “Nyatefea? Èkpɔe le afi ma hafi mɛwui oa? Nɛnye ɔe nɛwui la, anye ne mana klosalo ewo kple alidziblaka ewo wɔ.”

¹² Nɔtsu la ɔe enɔ be, “Ne àna klosalo akpe ɔeka tefe akpe ɔekam hã la, nyemawui o. Mí katã miɛse fia la wɔgbɔ na wɔ kple Abisai kple Itai be, ‘Le tanye la, migawɔ nuvevi aɔeke vinye Absalom o.’

¹³ Ne magbe nyemawɔ fia la fe gbe dzi o eye mawu via la, fia la ava nya ame si wu via kokoko eye wɔe anye ame gbãtɔ si atɔ nya ɔe nɔnye.”

14 Yoab gblɔ be, “Migagblẽ ɣeyixi nam o.” Tete wòtso akplɔ etɔ̄ ɔe asi eye wòtso wo nyro ɔe Absalom fe dzi gbɔ, le esime wònɔ nyenyem segblesegble le logoti la fe alɔdze ɲu.

15 Yoab fe akpoxɔnutsɔla ewo, ame siwo fo xlã Yoab ɣe ma yi hafi la lũ ɔe Absalom dzi hewui.

16 Tete Yoab ku kpẽ eye efe amewo dzudzɔ Israel fe avawɔlawo nyanya.

17 Woda Absalom fe kukua ɔe do globo aɔe me le avea me eye woli kɔ kpe gedewo ɔe edzi. Israel fe avawɔlawo si yi wofe afewo me.

18 Absalom tu ɲkuɔɔdzikpe aɔe na eɔkui le efe agbenɔɣi ɔe Fia fe Balime elabena egblo be, “Viɲutsu aɔeke mele asinye si ana nye ɲkɔ natsi anyi o.” Ena ɲkɔe be “Absalom fe ɲkuɔɔdzikpe.” Wogayɔne nenema egbegbe.

David fa Absalom

19 Zadok fe vi, Ahimaaz gblɔ be, “Na mafu du ayi aɔagblɔ dzidzɔnya la na David be Yehowa ɔee tso efe futo, Absalom fe asi me.”

20 Yoab gblɔ ne be, “Ao, manye dzidzɔnya na fia la be via ɲutsu ku o; nyemele dɔwòm ɔe afi aɔeke o.”

21 Yoab gblɔ na ɲutsu aɔe si tso Kus be, “Yi nàgblɔ nu si nèkpɔ la na fia la.” ɲutsu la de ta agu eye wòdzo.

22 Ke Zadok vi Ahimaaz gagblɔ na Yoab be, “Ne nu sia nu le dzɔdzɔm hã la, mafu du adze Kusito la yome.”

Yoab ɔo enu be, “Vinye, nu ka ta nɛdzi be yeayi ɔo? Nya bubu aɔeke megali míagblɔ aɔo ɔe o eye ame aɔeke mele dɔtsoho xe ge na wò o.”

²³ Ahimaaz gaḡe kuku be, “Ele eme nenema gake na mayi ko.”

Yoab gblo azo be, “Enyo, heyi.” Ahimaaz to mo kpui aḡe si to gbadzafe la eye wòtre doḡo na nutsu si tso Kus.

²⁴ David no anyi ḡe dua fe agbo eve, egodoto kple emeto dome le ye ma xi me. Esi gbetakpola la lia gli la yi gbeta kpo ge la, ekpo ame ḡeka wòno du dzi gbona wo gbò.

²⁵ Edo xli gblo nya la na David.

Fia la do enu be, “Nenye eya ḡekae la, ekema nya aḡe le esi.” Esi dola la te ḡe wo nu la.

²⁶ Gbetakpola la ha kpo ame bubu; eya ha no du dzi gbona wo gbò. Edo xli gblo be, “Ame bubu aḡe ha gbona.”

Fia la do enu be, “Ḋewohi eya ha anya tso nya nyui aḡe gbona.”

²⁷ Gbetakpola la gblo ne be, “Ame gbato ḡi Ahimaaz, Zadok fe vi.”

Fia la do enu be, “Ame nyuie; etsò nya nyui gbona.”

²⁸ Tete Ahimaaz do xli gblo na Fia la be, “Nu sia nu dze edzi nyuie!” Eboḡo, de ta agu heyi edzi be, “Woakafu Yehowa, wò Mawu la ame si tsrò aglādzela siwo tsi tsitre ḡe nuwò.”

²⁹ Fia la bia be, “Vinye Absalom ḡe? Ele dediea?”

Ahimaaz do enu be, “Esi Yoab gblo nam be mava la, ameawo no xli dom hoo, ke nyemenya nu si tututue dzo o.”

³⁰ Fia la gblo na Ahimaaz be, “Lala le afi sia” Ale Ahimaaz dze ḡe axadzi.

³¹ Kusto la va do eye wògblo be, “Mehe nya nyui ađe ve na nye afeto kple nye fia. Egbe la, Yehowa ɔe wò tso ame siwo katã tso ɔe nuwò la fe asi me.”

³² Fia la bia Kusto la be, “Vinye Absalom ɔe? Ele dediea?”

Njutsu la ɔo enu be, “Nye afeto fia, wò futowo katã nana abe ale si ɔekakpui ma le fifia ene!”

³³ Fia la de asi avifafa me enumake. Eyi efe xo me le xo tame. Efa avi hegblo be, “Oo, vinye Absalom, vinye, vinye Absalom, ɔe maku ɔe nuwò hafi! Oo, Absalom, vinye, vinye!”

19

¹ Du ɔo Yoab gbo kaba be fia la no avi fam na Absalom.

² Esi amewo se be fia la no nu xam vevie la, gbe ma gbe fe dzidzo le wofe dziɔduɔ wonuku la ta tro zu nuxaxa ga ađe.

³ Abako blibo la te ɔɔɔɔ va dua me abe ɔe woɔu wo dzi eye wogbo kple nukpe ene.

⁴ Fia la tso asi mo, no avi fam heno gbogblom be, “Oo, vinye Absalom, oo, Absalom, vinye, vinye!”

⁵ Yoab yi Fia la gbo le efe xo me eye wògblo ne be, “Míede wò nuto, viwò njutsuwo, viwò nyonuwo, srɔwòwo kple wò ahiaviwo fe agbe egbe, ke èle nu wom ale eye nena nukpe lé mí abe vo ađe míeda ene.

⁶ Èle fiafiame be yelɔ ame siwo lé fu ye eye yelé fu ame siwo lɔ ye. Edze abe míexo asi le gbowò kura o ene. Nentye ɔe Absalom le agbe eye mí katã míeku la, anye ne àkpɔ dzidzo.

⁷ Azɔ, do go nàda ŋkɔ ɔe wò avawɔlawo dzi elabena metsɔ Yehowa ka atam be ne mèyi ɔakafu wo o la, wo dometɔ ɔeka pe gɔ hã matsi afi sia le zã sia me o. Ekema àxaxa azɔ wu ale si nèxaxa kpɔ le wò agbenɔnɔ blibo la me.”

⁸ Fia la tso eye wòyi ɔanɔ dua fe agbonu. Esi amewo se be, “Fia la no anyi ɔe dua fe agbonu” la, wo katã va fo fu ɔe enu.

Le yeɣiɣi sia me la, Israel fe avawɔlawo katã ka hlẽ: ame sia ame yi eya nɔtɔ fe afe me.

David trɔ yi Yerusalem

⁹ Wode asi nyahehe me le wo ɔkuiwo dome henɔ gbɔgbɔm be, “Fia David ɔe mí tso míaɣe futowo fe asi me. Eɔe mí tso Filistitowo fe asi me, ke azɔ la esi le Absalom nu eye wòɔzo le anyigba la dzi.

¹⁰ Míesi ami na Absalom abe míaɣe fia ene, ke wowui le ava me. Ekema nu ka ta ame aɔeke madze agbagba ana Fia David natrɔ agbɔ o?”

¹¹ Fia David ɔo du sia ɔe Zadok kple Abiata, ame siwo nye nunɔlawo la be, “Mibia Yuda fe ametsitsiwo be, ‘Nu ka ta miawoe anye ame mamletɔ siwo agbugbɔ fia la va eɣe fiasã la me esi nya si gbɔm wole le Israelnyigba blibo la dzi la ɔo fia la gbɔ le eɣe nɔɣe?’

¹² Miawoe nye nɔvinyewo, nye nɔtɔ nye nɔtilã kple vu eya ta nu ka ta miawoe anye ame mamletɔ agbugbɔ Fia la ve?”

¹³ Migblɔ na Amasa be, ‘Menye nye nɔtɔ nye lã kple vu e nènɣe oa? Mawu nafiam, agafiam ɔe edzi wu, ne tso azɔ dzi yina la, wò Amasa, manye avafia na nye avakɔ la ɔe Yoab tefe o fii.’ ”

14 Amasa ɔe nya me na Yuda fe kplolawo katã eye wolõ abe ame ɔeka ene. Woɔo du ɔe fia la be, “Gbugbo va mía gbo kple nuwòmewo katã.”

15 Ale fia la dze mo ɔo ta Yerusalem. Esi wòva ɔo Yodan tɔsisi la to la, edze abe ame siwo katã le Yuda la, ɔe wova Gilgal be yewoakpee, akplɔe atso tɔsisi lae ene!

16 Simei, Benyaminto, Gera fe vi, ame si tso Bahurim la ɔe abla tso tɔsisi la kple ame siwo tso Yuda be yewoado dzaa na Fia la.

17 Ame akpe ɔeka tso Benjamin fe viwo dome no enu. Ziba, Saul fe subɔla kple Ziba fe viɔutsu wuiatõ kple subɔla blaeye hã no ame siawo dome. Woyi Yodan tɔsisi la to be yewoatre afi ma ɔoɔo na fia la.

18 Wo katã wona kpekpedenu fia la kple efe afemetowo kple awawɔlawo eye wokpe ɔe wo nu ale si woate nui. Esi fia la va yina la, Simei, Gera fe vi mlo anyigba le enkume

19 eye wòɔe kuku ne be, “Nye afeto kple fia, mede kuku na wò, tso nu vɔɔi siwo mewo esi nèdzo le Yerusalem la kem eye nàɔlo wo be

20 elabena medze si nye nu vɔ eya ta meva afi sia egbe. Nyee nye ame gbato tso Yosef fe to la me be mado dzaa na wò nye afeto la egbe.”

21 Abisai, Zeruya fe vi, bia be, “Ɖe womawu Simei esi wòfo fi de Yehowa fe amesiamina la oa?”

22 David blu ɔe eta gblo be, “Nya kae le nye kple mi Zeruya fe viwo dome? Egbe miezu nye futowo. Ɖe wòle be woawu ame aɔe le Israel egbe? Ɖe mènnya be egbea menye fia le Israel oa?”

23 Fia la trɔ ɔe Simeɪ ɲu eye wògblo be, “Mana nàno agbe.” Ale fia la ka atam ɔe nya sia dzi nɛ.

24 Mefiboset, Saul fe tɔgbuiyɔvi hã yi be yeakpe fia la. Tso gbe si gbe fia la dzo va se ɔe esime wòtrɔ gbo dedie la, Mefiboset meklɔ efe afowo alo fo efe nuge dzi loo alo nya efe awuwo o.

25 Esi wòtso Yerusalem va be yeakpe fia la la, fia la biaɛ be, “Nu ka ta mèyi kplim o, Mefiboset?”

26 Eɔo eɲu be, “Nye afeto kple nye fia, nye subɔla Zibae blem. Megblo nɛ be, bla akpa na nye tedzi nam ale be mate ɲu ayi kple fia la! Wò ɲuto ènya be tekunɔe menye.

27 Ke Ziba gblẽ nye ɲko gblo be, ɔe megbe koɲ be nyemava o. Ke menya be èle abe mawudɔla ene eya ta wo nu si nyo na wò.

28 Ku koe nye kple nye fometowo katã míakpo mo na tso gbowò hafi, ke le esia tefe la, ède bubu ɲunye le ame siwo katã dua nu kpli wò le kplɔ ɲu la dome! Ekema, nu ka ta malĩ livĩlivĩ?”

29 David gblo be, “Enyo, nye ɔoɔoe nye be wò kple Ziba miamaa anyigba la sɔsɔe ɔe mi ame evea dome.”

30 Ke Mefiboset gblo na fia la be, “Tso anyigba la katã nɛ: nye afeto fe tɔtrɔgbo ɔeɔe so gbo nam!”

31 Barzilai, Gileadto la hã tso Rogelim va be yeatso Yɔdan tɔsisi la kple fia la eye wòayi efe mo dzi tso afi sia.

32 Azɔ la, Barzilai nye amegãɔeɔi aɔe: exo fe blaenyi. Ekpo fia la dzi le esime wòno Mahanaim elabena enye hotsuito gã aɔe ɲuto.

33 Fia la gblɔ na Barzilai be, “Tso tɔsisi la kplim eye nàva nɔ Yerusalem; makpɔ dziwò le afi ma.”

34 Ke Barzilai ɔɔ enu na fia la be, “Ɔe nenie gasusɔ nam be manɔ agbe hafi magakplɔ wò ɔɔ ayi Yerusalem?”

35 Egbe mexɔ fe blaenyi; ɔɔ magate nu ade vovototo nu si nyo kple nu si menyo o la domea? Ɖe nuɔnu kple nunono agasɔ aɔɔ dzi na wò ɔɔla abe tsã enea? Alo ɔɔ nɔtsu kple nyɔnu hadzihawo fe ha agasɔ to me nam abe tsã enea? Nu ka wɔ nye afeto, fia la aɔɔ mɔ be nye, wò ɔɔla, mazu agba na wò?

36 Ke wò ɔɔla atso Yɔdan tɔsisi la kpli wò, ade afɔ mɔ me na wò vɛɛ. Ke nu ka ta fia la natsɔ fetu geɔɔ sia nam ɔɔ?

37 Meɔɔ kuku, na wò ɔɔla natɔ adzo, ale be maku ɔɔ mɔ dedu me be mate ɔɔ fofonye kple danye fe yɔdowo nu. Ke wò ɔɔla, Kimham, nye esi; na wòakplɔ nye afeto fia la ɔɔ, be wòawɔ nu sia nu si nyo eye wòdze la na wò.”

38 Fia la gblɔ be, “Kimham atso tɔ la kplim eye mawɔ nu sia nu si nɛdzro la ne eye mawɔ nu sia nu si nɛdzro la na wò.”

39 Ale ameawo katã tso Yɔdan tɔsisi la kple fia la. Fia la kpla asi kɔ na Barzilai, yrae eye Barzilai tɔ yi afe.

40 Fia la kplɔ Kimham ɔɔ asi eye woyi Gilgal. Ame geɔɔwɔ tso Yuda kple Israelviwo fe afã nɔ afi ma be yewoaxɔɛ.

41 Ke Israelviwo fa konyi na fia la be ame siwo tso Yuda koe kpe ɔɔ eya nɔtsu kple efe afemetɔwo nu le Yɔdan tɔsisi la tsotso me.

⁴² Yuda fe viwo ɔo enu be, “Nu kae gblẽ le nu sia nu? Míafe to la mee fia la tso, nu ka ta nu sia ado dɔmedzoe na mi? Míexɔ ga aɔeke le esi o. Mena nuɔuɔu alo nunana aɔeke mí o!”

⁴³ Israelviwo ɔo enu be, “To ewoe le Israel eya ta míawo tɔe nye tefe ewo le fia la fe nyawo me. Nu ka ta miekpe míafe ame mamɛawo o? Miɔo ŋku edzi be míawoe nye ame gbãtɔ siwo do susua ɔa be míana wòatrɔ agbɔ agava nye míafe fia.”

Wohe nya sia ɣeyiɣi didi aɔe, ke Yuda ŋutsuwo fe nyawo ɔu Israel ŋutsuwo tɔwo dzi.

20

Seba dze aglã ɔe David ŋu

¹ Seba nye yakame aɔe eye wòganye Bikri, Benyaminto la fe vi. Eku kpẽ eye wòdo ɣli be, “Migbugbɔ le David yome!

Migadze eyome o, Israel ŋutsuwo, mina míadzo:
menye míafe fiae o!”

² Ke Israel ŋutsuwo katã gblẽ David ɔi eye wodze Seba, Bikri vi yome! Ke Yuda ŋutsuwo nɔ wofe fia la ŋu eye wokplɔe tso Yɔdan tɔsisi la ŋu yi Yerusalem.

³ Esi wòɔo efe fiasã me le Yerusalem la, ede se be woaɔe yefe ahiãvi ewo siwo yegblẽ ɔi be woakpɔ fiasã la dzi la ɔe aga, woakpɔ wo dzi le go ɔe sia ɔe me gake yemagadɔ wo gbɔ abe yefe ahiãviwo ene o. Ale wotrɔ zu abe ahosiwo ene va se ɔe wofe kugbe.

⁴ Fia la gblɔ na Amasa be wòafɔ Yuda fe avawɔlawo nu fu le ñkeke etɔ̃ me eye wòana yeanya.

⁵ Ale Amasa yi ɔana nyanya avawɔlawo gake nu sia wɔwɔ xɔ wu ñkeke etɔ̃ si wonae.

⁶ David gblɔ na Abisai be, “Azɔ Seba, Bikri vi awɔ nuvevi mí wu nu si Absalom wɔ. Netsɔ! Wò kple nye dɔlawo miti eyome hafi wòado du ade si woɔ gli fo xlãe la me eye míafe asi magate ñu asu edzi o.”

⁷ Ale Abisai kple Yoab kple ame ɔeka tso Yoab fe avawɔlawo dome kple fia la ñuto ñudzɔla dze Seba, Bikri vi la yome.

⁸ Esi wova ɔo agakpe gã si le Gibeon gbɔ la, wodo go Amasa. Yoab do avawu eye adekpui si nɔ aku me la, nɔ efe alidziblaka ñu. Esi wòɔe zɔ la, eɔe adekpui la le efe aku me.

⁹ Yoab te ɔe Amasa ñu hebiae be, “Èfɔa?” Yoab ku asi Amasa fe ge me kple ɔusi abe ɔe wòdi be yeagbugbɔ nu ne ene.

¹⁰ Amasa mekpɔ yi ɔade si Yoab lé kple miasi la o. Ale Yoab nyɔ yi la ɔe dome ne flo, efe dɔmenuwo kaka ɔe anyigba eye wòku ɔe afi ma enumake. Yoab kple nɔvia Abisai gblẽe ɔe afi ma eye woti Seba, Bikri vi la yome.

¹¹ Yoab fe avakplɔlawo dometɔ ɔeka do xli gblɔ na Amasa fe avawɔlawo be, “Ne miele David dzi la, ekema miva dze Yoab yome.”

¹² Ke Amasa fe kukua mlɔ efe vu me le mɔa titina. Esi Yoab fe avakplɔlawo kpɔ be ameawo nɔ fu fom na ame kuku la kpɔkpɔ la, wohe ame kuku la tso mɔa dzi do ɔe gbe me eye wotsɔ awu ade tsysɔ edzi.

13 Esi wohe ame kuku la le moa dzi la, ame sia ame dze Yoab yome be yewoalé Seba, Bikri vi la.

14 Le xeyixi sia me la, Seba zo to Israelnyigba dzi be yeafɔ avako aɔe nu fu tso eya nuto fe hlɔ, Bikri hlɔ la me le Abel Bet Maka dua me.

15 Esi Yoab fe avawolawo va do la, wode to de Seba le Abel Bet Maka, fu kpo de dua nu tso anyigba yi gli la tame eye wode asi gli la gbagbã me.

16 Ke nyonu nyanu aɔe tso dua me yo Yoab gblo ne be, "Va afii, na míaɔo dze."

17 Esi wòte de enu la, nyonu la biae be, "Wòe nye Yoab la?"

Yoab do enu be, "E, nyee."

Nyonu la gblo be, "Do to wò dolanyonu fe nya."

Ke Yoab be, "Mele to dom wò nya."

18 Nyonu la gblo ne be, "Wonɔ nya aɔe gblo m tsã be, 'Ne èdi be yeawu nyahehe aɔe nu la, ekema bia aɔaɔu le Abel,' elabena míaɔo aɔaɔu nyui na ame xe sia xi.

19 Èle du tsitsi aɔe si me nolawo lãa nɔtifafa eye wowɔa nutefe na Israel la gbã. De nàgblē nu si nye Yehowa toa?"

20 Yoab do enu be, "Mele eme nenema kura o,

21 nu si dim mele koe nye nɔtsu aɔe si nkɔe nye Seba, Bikri vi; etso Efraim fe tonyigba la dzi. Etso de Fia David nu eya ta ne miatsɔe ade asi na mí la, ekema míaɔe asi le dua nu le nɔtifafa me."

Nyonu la gblo be, "Enyo, míaɔa efe ta do de mi to gli la ta."

22 Ale nyonu la yi ameawo gbo kple efe aɔaɔu nyui la. Wotso ta le Seba, Bikri vi la nu eye woda

e fe ta la to gli la ta dɔ dɛ Yoab. Enumake Yoab ku kpẽ; ena amewo dzudzɔ dua gbagbã eye wotrɔ yi fia la gbɔ le Yerusalem.

David subɔlawo

²³ Yoab nye avafia gãtɔ Israelvako la.

Benaya nɔ fia la ɲu dzɔlawo, Keretitowo kple Peletitowo nu.

²⁴ Adoram kpɔa dɔwɔlawo dzi.

Yehosafat, Ahilud fe vi, nye nyadzɔdzɔwo ɲlɔla,

²⁵ Seve nye nunɲlɔla

eye Zadok kple Abiata nye nunɔlawo.

²⁶ Ira, Yairtɔ la nye nunɔla le David ɲutɔ fe gbedoxɔ me.

21

David bia hlɔ na Gibeontowo

¹ Dɔ to fe etɔ sɔɲ le David fe fiaduxi. David do gbe dɔ na Yehowa dɛ eta eye Yehowa gblɔ na David be, “Dɔ sia to le Saul kple e fe fometowo fe nu vɔwo ta elabena wowu Gibeontowo.”

² Ale Fia David yɔ Gibeontowo fo fu. Womenye Israelviwo o, ke boɲ wonye Amoritɔ siwo susɔ. Israel ka atam be yemawu wo o, ke Saul di be yeatsrɔ wo le ɲuvavã dɛ Israel kple Yuda nu ta.

³ David bia wo be, “Nu ka mate ɲu awɔ na mi be nu vɔ sia naɖe dɔ le mia dzi eye wɔana miabia Mawu be wɔayra mi?”

⁴ Gibeontowo dɔ eɲu be, “Ga mawɔ naneke tso nya sia ɲu o eye míedi be woatsɔ hlɔbiabia awu Israelviwo hã o.”

David bia be, “Ekema nu ka mawo? Migbloe nam ko eye mawoe na mi.”

⁵ Woɔo enu na fia la be, “Le ame si tsrɔ́ mí eye wòɔo nugbe ɔe mía ɲu, na wowu mía dometo aɔewo eye tefe aɔeke mele mía si le Israel fe akpa aɔeke o ta la,

⁶ na woatsɔ via ɲutsu adre na mí eye míawu wo le Yehowa ɲkume le Gibeá si nye Saul, Yehowa fe ame tiatia la fe du la me.”

Fia la gblo be, “Matsɔ wo na mi.”

⁷ Ena Yonatan fe viɲutsu Mefiboset, ame si nye Saul fe togbuiyɔvi la tsi agbe le atam si eya kple Yonatan ka na wo nɔewo la ta.

⁸ Ke etsɔ Rizpa fe viɲutsu eveawo, Armoni kple Mefiboset ame siwo nye Saul fe togbuiyɔviwo to srɔ́a Aya dzi la na wo. Eɔe asi le Saul fe vinyɔnu Merab fe viɲutsu atɔ́ siwo wòdzi na Adriel si nye Barzilai, Meholatito la hã ɲu na wo.

⁹ Gibeontɔwo he wo ɔe ati ɲu le toa dzi le Yehowa ɲkume. Ale wo ame adreawo katã ku zi ɔeka le luxayi la fe gɔmedzedze.

¹⁰ Rizpa, Aya fe vinyɔnu, ame si nye ɲutsu eveawo dada la keke akpanya ɔe agakpe aɔe dzi eye wòno afi ma le viawo fe kukuawo gbɔ tso nuxayi va se ɔe tsidzanɔli la, ale be akagawo mavuvu wo le ɲkeke me o eye lã woadãwo hã maɔu wo le zã me o.

¹¹ Esi David se nu si Rizpa, Aya fe vinyɔnu, Saul fe ahiãvi wo la,

¹² eyi ɔaxa Saul kple Yonatan fe fuwo le Yabes Gileadtɔwo gbɔ. Yabes Gileadtɔwo fi wo le ablo me le Bet Sean, afi si Filistitɔwo tsi wofe

kukuawo ɔ̄o le gbe si gbe wowu Saul le Gilboa to la dzi.

¹³ David lo Saul kple Yonatan fe fuwo eye wòfo fu Saul fe vi adreawo hã fe fuwo.

¹⁴ Woɔ̄i Saul kple Yonatan fe fuwo ɔ̄e Saul fofu, Kis fe yòdo la me le Zela, le Benyaminyigba dzi eye wowo nu siwo katã fia la ɔ̄o da ɔ̄i. Le esia megbe la, Mawu se wofo gbedodoɔ̄a eye wòtsi dowuame la nu.

Israelviwo wo ava kple Filistitowo

¹⁵ Filistitowo gaho ava ɔ̄e Israelviwo nu gbe ɔ̄eka. David kple efe amewo wo ava la ale gbege be ɔ̄eɔ̄i te David nu eye wògbodzo.

¹⁶ Filistitowo fe ame dzoatsu aɔ̄e si nye Rafa fe dzidzimevi, Isbi Benob, ame si fe akplo fe akoblitefe kpe wu kilogram wuie la, do gawu yeye aɔ̄e hã. Egbo be yele David wu ge.

¹⁷ Ke Abisai, Zeruya fe vi xo ne eye wòwu Isbibenob, Filistito la. Le esia megbe la, David fe amewo gbo ne be, “Màgayi ava kpli mí azo o! Nu ka ta miade mo Israel fe kekeli natsi?”

¹⁸ Emegbe, le ava aɔ̄e me kple Filistitowo le Gob la, Sibekai, Husatito la wu Saf si tso Rafa fe dzidzimeviwo dome.

¹⁹ Le ava bubu si wogawo kple Filistitowo le Gob la, Elhanan, Yair Betlehemto fe vi wu Goliat si nye Gitito, ame si fe akploti lolo abe ati si le avoɔ̄lawo fe agbati me ene.

²⁰ Le ava bubu aɔ̄e si wowo le Gat me la, ame dzoatsu aɔ̄e si to asibide aɔ̄e ɔ̄e asi ɔ̄eka kple afobide aɔ̄e ɔ̄e afo ɔ̄eka, wo katã le blaevewo-ene eye eya hã tso Rafa fe dzidzime la

²¹ ɗu fewu le Israel ŋu ale Yonatan, ame si nye, David nɔvinutsu Simea fe vi la wui.

²² Ame ene siawo nye Rafa fe dzidzimeviwo tso Gat eye wotsi David kple efe amewo fe asi me.

22

David fe kafukafuha

¹ David dzi ha sia na Yehowa le esime wòɖee tso Saul kple efe futɔ bubuawo fe asi me.

² Egblo be:

“Yehowae nye nye agakpe,
nye mɔ kple nye xɔnameto.

³ Nye Mawu nye nye agakpe, eyae mesi tso,
nye akpoxɔnu kple ɖeɖe fe ŋusẽ.

Nye mɔ sesẽ, nye sitsofe kple nye ɖela
èɖem le nye futɔwo katã fe asi me.

⁴ “Meyɔ Yehowa, ame si dze na kafukafu,
èɖem tso nye futɔwo katã fe asi me.

⁵ Ku fe futsotsoewo fo xlãm,
võ fe tɔɖɔɖɔwo gbã ɖe dzinye.

⁶ Tsiẽfe fe kawo blam
eye ku fe mɔtetrewo ɖi kpem.

⁷ “Ke meyo Yehowa le nye xaxa me,
medo ɣli na nye Mawu be wòadɛm.
Ese nye gbe tso efe gbedoxɔ me ke
eye nye ɣlidodo ɖo egbo, ge ɖe efe to me.

⁸ Tete anyigba dzo nyanyanya eye wòvuuu;
dzifo fe agunuwo ke hã vuuu heyeheye
eye wodzo kpekpekpe elabena dzi kui.

⁹ Dzudzɔ do tso efe ŋɔtime;

- dzo fe adewo do tso efe nu me
eye dzoka xoxowo kplɔe dɔ.
- 10 Ema dzingoli de eve,
woto eme di va anyi
eye lilikpo do bluko le efe afo te.
- 11 Ede Kerubiwo dzi eye wodo dzo.
Edo asagba de ya fe ayalawo dzi.
- 12 Ewo viviti no eme abe agbado ene
eye lilikpo yibo si dzaa tsi lae fo xlae
- 13 dzoka xoxowo do tso efe kekle me le engo.
- 14 Yehowa de gbe tso dzifo;
eye Dzifovito la na wose efe gbe.
- 15 Ede efe anutro eye wokaka efe futowo,
edo dzikedzo da eye woto wo.
- 16 Atsiafu fe balimewo dze gaglia
eye anyigba fe gomedodo tsi fuflu
le Yehowa fe nyahedeamenu
kple gbogbo si do tso efe notime ta.
- 17 “Edo asi da tso dzifo lem,
hedem tso to goglowo me;
- 18 tso nye futu nuseto wo fe asi me,
tso nye ketowo fe asi me,
ame siwo se wum akpa la fe asi me.
- 19 Wofe de dzinye le nye dzogbevogbe
gake Yehowa nye nye kpedenuto.
- 20 Edem tso da de tefe gbadza;
edem elabena nye nu nyo enu.
- 21 “Yehowa no kplim le nye dzodzonyenye nu
eye wowo nyui nam le esi nye asi me dza ta.
- 22 Melé Yehowa fe mowo me de asi.

- Nyemewo v̄o hetro le nye Mawu yome o;
 23 Efe sewo katã le nkunye me;
 eye nyemetro le efe doḡowo yome o.
- 24 Nyemedi fo le enkume o
 eye mete doḡuinye da tso nu v̄o gbo.
- 25 Eya ta Yehowa wo nyui nam le nye
 dzodzoenyenye
 kple esi nye asi me dza le enkume la ta.
- 26 “Èwoa nutefe na nutefewola
 eye nèfiãa doḡuiwò fomaḡilae na ame si nu
 foḡiḡi mele o.
- 27 Ame si dza le efe dzi me la, èḡea doḡuiwò fianɛ
 be èdza
 eye nèfiãa doḡuiwò ayetoe de ayeto la nu.
- 28 Èḡea ame siwo bɔbɔa wo doḡui
 ke wò nku le dadalawo nu,
 be nabɔbɔ wo de anyi.
- 29 Wò, Yehowa, wèe nye nye akaḡi!
 Ènana nye viviti trɔna zua kekeli.
- 30 Mate nu alũ de avako dzi to wò kpekpedeḡu
 me
 eye le nye Mawu ta mate nu ati kpo aḡo gli.
- 31 “Mawu ya fe mowo de blibo,
 Yehowa fe nya nye nyatefe soḡ.
 Enye akpoxonu na ame siwo tsɔe wo sit-
 sofee.
- 32 Elabena ame kae ganye Mawu kpe de Yehowa
 nu?
 Ame kae ganye Agakpe? De menye miafe
 Mawu la koe oa?
- 33 Mawue nye nye mo sesẽ,

- eyae na nye mɔ zu gbadzaa.
- 34 Ewɔ nye afowo abe zi tɔwo ene
eye wɔna metea ɲu tsia tsitre ɔe tefe
kɔkɔwo.
- 35 Efia awawɔwɔ nye asiwo
eye nye asiwo ate ɲu abɔ dati si wowɔ kple
akɔbli.
- 36 Ètso wò dzidudu fe akpoxonu la nam.
Ebobɔ ɔkuiwò be nàdo kɔkɔm.
- 37 Èkeke mɔ le tenye,
be nye klowo magli le tenye o.
- 38 “Meti nye futowo yome eye metsrɔ̃ wo;
nyemetɔ le wo yome o, va se ɔe esime
wotsrɔ̃.
- 39 Metsrɔ̃ wo gudugudu eye ɔeke magate ɲu afɔ
o.
Wodze anyi ɔe nye afɔ nu
- 40 elabena wè na ɲusẽm hena aba la wowɔ,
èna mebobɔ ame siwo katã
tso ɔe ɲunye la ɔe anyi.
- 41 Èna nye futowo trɔ megbe dem helé du tso
eye metsrɔ̃ nye futowo.
- 42 Wodo ɣli be Yehowa naxɔ na yewo
gake ame aɔeke mexɔ na wo o
elabena Yehowa metɔ na wo o.
- 43 Metu wo, wozu abe ke ene.
Megbã wo, wokaka
abe vuvuedi si le ablɔwo dzi ene.
- 44 “Èɔdem tso ame siwo va dze dzinye la si me,
èkpɔ tanye abe dukɔwo fe fia ene;
eye ame siwo nyemenya o la dzie meɔu fia ɔo.

- 45 Ne wose ñkɔnye ko la,
woɔa tom eye du bubu me tɔwo gɔ̃ hã
dzona nyanyanya le nye ñkume.
- 46 Dzi ɔena le wo katã fo eye wotsɔa dzodzo
nyanyanya hedoa goe
le wofe mo sesẽwo me.
- 47 “Yehowa li tegbee!
Woakafu nye Agakpe la!
Woado Mawu, nye Xola la ɔe dzi bobobo!
- 48 Eyae nye Mawu, ame si bia hlɔ̃ nam.
Etsɔ dukɔwo de nye afo te.
- 49 Èɔeam tso nye futɔwo fe asi me,
ɛ̃, èkɔm gbɔ nye futɔwo ta
eye nɛɔem tso ñutasɛlawo fe asi me,
- 50 eya ta ele be makafu wò, Oo Yehowa,
le dukɔwo katã dome
eye madzi kafukafuha na wò ñkɔ.
- 51 “Ena dzidɔɔu gedɛ efe fia la,
eye wòvea efe amesiamina David
kple efe dzidzimeviwo nu tegbee.”

23

David fe nya mamletɔwo

- 1 David fe nya mamletɔwoe nye esiawo:
“David, Yese fe vi le nu fom,
David, ame si Yehowa, do ɔe dzi,
David, Yakob fe Mawu fe amesiamina,
David, Israel fe Psalmo viviwo kpala.
- 2 “Yehowa fe Gbɔgbɔ fo nu to dzinye

eye efe nya le nye aḍe dzi.

³ Israel fe Agakpe la gblɔ nam be,
‘Ame si ɖua dzi kple dzɔdzɔenyenye
le mawuvɔvɔ me la,

⁴ anɔ abe ɲdikekeli ene,
ɣe keklẽ si ɲɔ lilikpo mexe o
si naa gbe mumu dona tso anyigba me
le ɣe keklẽ kple tsidzadza megbe ene.’

⁵ “Ɖe nye afe mele dzɔdzɔe le Mawu ɲkume oa?
Ɖe mebla nu mavɔ si le dedie la kplim oa?
Ɖ, ebla nu si mevãna o la kplim.
Ɖe mana nye ɖeɖekpɔkpɔ nava eme
eye wɔana nu sia nu si nye dzi di la,
nasu asinye oa?”

⁶ Ke woaḍe ame vɔɖiwo katã ɖe aga abe ɲutiwo
wonye ene.

Ʋuti si womefɔna kple asi o.

⁷ Ame si di be yeafɔ ɲuti la tsoa nu léɛ,
foa fui, toa dzoe le afi si wòfo fui ɖo.”

David fe kalẽtɔwo

⁸ Kalẽtɔ xɔɲko etɔ siwo nɔ David fe avako la
me woe nye esiawo:

Gbãtɔe nye Yoseb Basebet, tso Tahkemɔn, si
wogayɔna be Adino, Eznito la, ame si nye ame
etɔawo fe tato. Ewu ame alafa enyi kpo le
avakpekpe ɖeka me.

⁹ Ame Sesẽ Etɔawo dometɔ eveliae nye Eleazar,
Dodai fe vi, ame si nye Ahohito. Enɔ ame etɔ
siwo kpe ɖe David ɲu woto te Filistitɔwo le Pas
Damim esime Israel fe avawɔla bubuawo katã si
la dome.

¹⁰ Ewu Filistitowo va se ɔe esime ɔeɔi te efe asi ɲu eye magate ɲu alé yi o; Yehowa na dziɔɔɔu gã aɔee. Awawola mamleawo megatrɔ gbo o va se ɔe esime xeyixi ɔo hena afunynuwo haha!

¹¹ Ame si kplɔe ɔo lae nye Sama, Agee fe vi, tso Harar. Gbe ɔeka le avakpekpe aɔe kple Filistitowo me le tefe aɔe si bli le fũu eye Israel fe awawolawo katã si la,

¹² Sama ɔeka to ɔe bligble la titina eye wòxɔe hewu Filistitowo. Yehowa na wòɔu dzi gã aɔe.

¹³ Gbe ɔeka, esime David no agado me le Adulam eye Filistitowo fe awawolawo no Refaim balime la, ame etõ tso Israelviwo fe avafia xɔɲkoto blaetõ me yi ɔakpɔe ɔa le nuɲexi.

¹⁴ 16 David no mo la me eye Filistitowo fe avako ɔo Bethlehem le xe ma xi.

¹⁵ David gblo kple didi be, “Tsiko le wunyem vevie. Oo, ne ame aɔe aku tsi tso vudo si le Bethlehem fe agbo nu la me ve nam la, anyo ɲuto.”

¹⁶ Ale avafia etõ siawo to Filistitowo dome, ku tsi tso vudo si te ɔe Bethlehem fe agbo ɲu me yi na David. Ke David gbe meno tsi la o, ke bon etrɔe ko ɔi le Yehowa fe ɲkume,

¹⁷ hegblo be, “Yehowa, nyemate ɲu awo esia gbeɔe o!”

“Esiae nye ame etõ siwo tso wofe agbe ke la fe vu.”

¹⁸ Abisai, Yoab novi, Zeruya vi nye amegã na ame etõawo. Etsɔ efe akplo wu futo alafa etõ kpo ale wòxɔ ɲko abe ame etõawo ene.

19 De womede bubu enu wu ame xɔŋkɔ etɔ̃awo oa? Ezu wofe kplɔla togbo be womebui de wo dome o hã.

20 Benaya Yehoiada fe vi, ame si fofo nye avawɔla kalẽtɔ aɖe tso Kabzeel la wu ame dzɔtsu xɔŋkɔ eve siwo nɔ Moab nyigba dzi. Emegbe la, egawu dzata le do aɖe me gbe si gbe sno dza.

21 Le xeyixi bubu hã la, ewu Egipteto aɖe. Togbo be Egipteto la lé akplɔ de asi hã la, Benaya lū de edzi kple kpo, dui le esi eye wòtsɔ Egipteto la nuto fe akplɔ wui.

22 Nu siawoe Benaya, Yehoiada fe vi wɔ. Eya hã xɔ ŋkɔ abe ame sesẽ etɔ̃awo ene.

23 Wobunɛ wu ame xɔŋkɔ Blaetɔ̃awo dometɔ de sia de gake womedee ame Etɔ̃awo dome o. Ke David tsɔe do enudzɔlawo nu.

24 Ame siwo nɔ ame blaetɔ̃awo dome:

Asahel, Yoab novi, hã nɔ ame blaetɔ̃awo dome.
Bubuawoe nye: Elhanan, Dodo fe vi, tso
Betlehem;

25 Sama tso Harod;

Elika tso Harod;

26 Helez tso Palti;

Ira, Ikes fe vi tso Tekoa;

27 Abiezer tso Anatot;

Sibekai tso Husat;

28 Zalmɔn si nye Ahohito,

Maharai tso Netofat;

29 Heleb, Boana fe vi, tso Netofat;

Itai, Ribai fe vi, tso Gibeá, le Benyamin fe to la
me;

30 Benaya tso Piraton;

Hidai tso afi si Gaas tɔuwo le;
³¹ Abi Albon tso Arbat;
 Azmavet tso Bahurim;
³² Eliahba tso Saalbɔn;
 Yasen fe viwo;
 Yonatan;
³³ Sama tso Hara,
 Ahiam, Sarar fe vi, tso Harar;
³⁴ Elifelet, Ahasbai fe vi, tso Maka;
 Eliam, Ahitofel fe vi, tso Giloh;
³⁵ Hezro tso Karmel;
 Parai tso Arba;
³⁶ Igal, Natan fe vi tso Zoba;
 Bani tso Gad;
³⁷ Zelek tso Amon;
 Naharai tso Beerot;
 Yoab, Zeruya fe vi fe akpoxɔnutsɔla;
³⁸ Ira tso Yatir;
 Gareb tso Yatir;
³⁹ kple Uria, Hitito la.

Ale wo katã de ame blaetɔ-vɔ-adre.

24

David xlẽ efe avawɔlawo

¹ Yehowa gado dziku de Israel nu eye wɔna be David tso de wo nu gblɔ na wo be, “Miyi miaxlẽ ame siwo le Israel kple Yuda.”

² Ale fia la do Avafia Yoab kple avafia bubuwo eye wɔgblɔ na wo be, “Miyi ne miatsa le Israel fe toawo katã me tso Dan va se de Beerseba eye mianlɔ nutsu siwo ate nu awɔ ava la fe nkɔ ne manya wofe xexlẽme.”

³ Ke Yoab ɔ̄o enu na fia la be, “Yehowa, wò Mawu la nadzi wò avakɔwo ɔ̄e edzi zi alafa eye wòana be nye afetɔ, fia la fe ŋkuwo nakpɔ esia gake nu ka ŋuti nye afetɔ, fia la di be yeawɔ nu sia ɔ̄o?”

⁴ Ke fia la fe nya ɔ̄u Yoab kple avafia bubuawo tɔ dzi ale wodzo le fia la ŋkume be woadanlɔ ŋutsu siwo katã ate ŋu ayi ava le Israel la fe ŋko.

⁵ Esi wotso Yɔdan tɔsisi la vɔ la, wofu asaɔa anyi ɔ̄e Aroer gbɔ le du si le balime la fe dziehe gome eye wozɔ to Gad va ɔ̄o Yazer.

⁶ Tso afi ma woyi Gilead le Tatimhodsinyigba dzi heyi Dan Yaan eye wofo xlã yi Sidon.

⁷ Tso afi ma woyi Tiro mɔ la me kple Hivotowo kple Kanaantowo fe duwo katã me. Mlɔeba la, woyi Beerseba le Yuda fe gbegebe.

⁸ Esi wotsa le anyigba blibo la dzi vɔ la, wotrɔ gbɔ va Yerusalem, esi wotsa le ɔ̄leti asieke kple ŋkeke blaeye kple vɔwo megbe.

⁹ Yoab gbɔ na fia la be ŋutsu siwo tsi na avayiyi la le ame akpe alafa enyi (800,000) le Israel eye wole akpe alafa atɔ̄ (500,000) le Yuda.

¹⁰ David fe dzitsinya ɔ̄e fu ne esi wòna woxlẽ ame siwo ate ŋu ayi ava la vɔ. Tete wògbɔ na Yehowa be, “Mewɔ nu vɔ̄ gã aɔ̄e le nu si mewɔ la ta. Oo Yehowa, azɔ la meɔ̄e kuku na wò, ɔ̄e wò dɔla fe vodada ɔ̄a elabena mewɔ bometsinu gã aɔ̄e.”

¹¹ Hafi David nafɔ le ŋdi la, Yehowa fe gbe va na Nyagblɔɔɔila Gad, David fe nukpɔla be,

12 “Yi nàgblò na David be, ‘Ale Yehowa gblòe nye esi: mele nu etõ òm ñkuwò me. Tia wo dometò òka esi mawò ò ñutiwò.’ ”

13 Gad yi David gbò eye wòbiae be, “Òe nàtia be òwuame nava anyigba dzi fe adre loo, alo nàsi le wò futòwo nu òleti etõ loo, alo òvõ nava anyigba la dzi ñkeke etõa? Bu nu siawo ñu nyuie eye nàna manya ñuòòò si mana ame si òm la.”

14 David gbò na Gad be, “Meòò xaxa gã aòe me. Na míadze Yehowa fe asi me le efe nublanuikpòkpò sò gbò la ta, ke mègana madze amegbetò fe asi me o.”

15 Ale Yehowa na òvõ va Israelnyigba dzi ñdi ma; enò anyi va se òe òeyiò si wòòò ñe eye ame akpe blaadre (70,000) ku le òuko la me, tso Dan va se òe Beerseba.

16 Esi mawudòla la òefe asi òa be yeatsrò Yerusalem la, òògbevòe la ve Yehowa eye wògbò na mawudòla si le nu gblém le ameawo òme la be, “Enyo gbò! Òe wò asi òa.” Yehowa fe òla la òò Arauna, Yebusitò la fe lugbòfe le òe ma òi me.

17 David kpò mawudòla la eye wògbò na Yehowa be, “Kpò òa, nyee nye ame si wò nu vò! Nu ka alé siawo ya wò? Na wò òmedzoe nabi òe nye kple nye fometòwo òeòe ko ñuti.”

David tu vòsamlekpu

18 Nyagblòòila Gad va David gbò gbe ma gbe eye wògbò ñe be, “Yi nàtu vòsamlekpu aòe na Yehowa le Arauna, Yebusitò la fe lugbòfe.”

19 David yi be yeawò nu si Yehowa to Gad dzi gbò ñe.

²⁰ Esi Arauna kpɔ fia la kple enumewo gbɔna egbɔ la, eyi hede ta agu tɔyɔ mo anyi ɔe fia la ŋkume.

²¹ Ebia wo be, “Nu ka wɔ ge mieva?”

David ɔe enu be, “Mieva be miafle wò lugbofea eye matu vɔsamlekpui ɔe na Yehowa ɔe afi sia ale be wòana dɔvɔ la nu natso.”

²² Arauna gbɔ na David be, “Nye afetɔ fia, wɔ nu sia nu si hiã wò la nu ɔe faa. Nyitsuwoe nye esiawo na numevɔsa; àte nu awɔ lugbonuwo kple nyitsuwo fe kɔkutiwo nu ɔe hena dzododo ɔe vɔsamlekpui la dzi.

²³ Matsɔ wo katã na wò faa. Yehowa, wò Mawu la naxɔ wò vɔsa.”

²⁴ Ke Fia David gbɔ na Arauna be, “Ao, nyemaxɔ nu siawo abe nunanawo ene o, elabena nyemedi be masa numevɔ la na Yehowa, nye Mawu la kple nu siwo ta nyemexe fe ɔeke ɔe o.”

Ale David xe klosaloga blaato ne ɔe lugbofe la kple nyitsuawo ta.

²⁵ David ɔi vɔsamlekpui ɔe afi ma na Yehowa eye wòsa numevɔ kple akpedavɔ. Yehowa se efe gbedododa eye wòna dɔvɔ la nu tso.

**Biblica® Se aḑeke mebla Biblia zazã o
Agbenya La™**

**Éwé: Biblica® Se aḑeke mebla Biblia zazã o Agbenya
La™ (Bible) of Ghana**

copyright © 2020 Biblica, Inc.

Language: eʋegbe

Contributor: Biblica, Inc.

Biblica® Open Ewe Contemporary Scriptures™

Copyright © 1988, 2006, 2020 by Biblica, Inc.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

All content on open.bible is made available under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

You are free to:

- Share — copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially

Under the following conditions:

Attribution — You must attribute the work as follows: “Original work available for free at www.biblica.com and open.bible” Attribution statements in derivative works should not in any way suggest that we endorse you or your use of this work.

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Use of trademarks: Biblica® is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on any derivative works. Unaltered content from open.bible must include the Biblica® trademark when distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica® trademark before distributing your work.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2021-11-15

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 25 Aug 2024 from source files dated 29 Jan 2022

357b3e5f-5b9b-5166-bad7-01aa010d5029